



Manana Angie Motshekga,
Holobye wa Dyondzo ya
Masungulo



Nkulukumba Enver Surty,
Xandla xa Holobye wa
Dyondzo ya Masungulo

Tibuku leti to tirhela ti endleriwe vana va Afrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya Holobye wa Dyondzo ya Masungulo. Manana Angie Motshega na Xandla xa Holobye wa Dyondzo ya Masungulo. Nkulukumba Enver Surty.

Tibuku to tirhela ta Rainbow ti vumba xiyenge xin'wana xa ntlawa wa migingiriko ya Ndzawulo ya Dyondzo ya Masungulo leyi kongomisiweke eka ku antswisa matirhelo ya vadyondzi va Afrika-Dzonga eka tigiredi ta ntsevu to sungula. Tanihi xin'wana xa swilo leswi nga swirhangana eka nkunguhato wa matirhelo ya mfumo, phurojeke leyi yi humelerile hi ku seketeriwa hi timali hi Nkwama wa Timali ta Tiko. Leswi swi endlile leswaku Ndzawulo yi swi kota ku endla leswaku tibuku leti to tirhela, ti kumeka hi tindzimi hinkwato ta ximfumo handle ko hakeleriwa.

Hi tshemba leswaku tibuku leti ti ta pfuna vadyondzisi eka migingiriko ya vona yo dyondzisa ya masiku hinkwawo no tiyisisa leswaku vadyondzi va vona va kota ku heta kharikhulamu. Hi tiyisise leswaku hi letela mudyondzisi eka ngingiriko wun'wana na wun'wana hi ku katsa mifungo leyi kombisaka leswi mudyondzi a faneleke ku endla swona.

Hi ni ntshembo wa leswaku vana va ta tiphina no tsakela ku tirha migingiriko leyi nga ebukwini loko va ri karhi va ya emahlweni no dyondza, na leswaku wena, mudyondzisi, u ta tsaka swin'we na vona.


Hi mi navelela ku humelela, wena na vadyondzi va wena eku tirhiseni tibuku leti to tirhela.



ISBN 978-1-4315-0157-1



9 781431 501571



**MATHEMATICS IN XITSONGA
GRADE 3 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0157-1
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.**



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fifth edition 2015


Author team: Smith, P., Blom, L. Aitchison, J.J.W.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



MATEMATIKI HI XITSONGA – Giredi ya 3 Buku ya 2

ISBN 978-1-4315-0157-1



Leyi pfuxetiweke
hi xiCAPS

Giredi
ya 3


MATEMATIKI
HI XITSONGA

Buku ya 2
Tikotara ta
3 & 4

Vito: _____
Tlilasi: _____



Leswi nga endzeni



X Menthele

Nomboro	Nhlokomhaka	Pheji
65	Tinomboro ta 500 ku fika eka 600	2
66	Tinomboro tin'wana ta 500 ku fika eka 600	4
67	Tinomboro ta 600 ku fika eka 700	6
68	Ntirho wa mepe	8
69	Tinomboro tin'wana ta 600 ku fika eka 700	10
70	Tinomboro ta 650 ku fika eka 750	12
71	Tinomboro ta 700 ku fika eka 750	14
72	Swivumbeko swa 2 wa matlhelo	16
73	Ku hlanganisa no susa eka 800	18
74	Ku hlanganisa na ku susa kun'wana eka 800	20
75	Ku hlanganisa no susa ku fika eka 800 nakambe	22
76	Tipatironi ta tinomboro: vukhume ku fika eka 800	24
77	Ku yisa eka khume ra le kusuhi	26
78	Ku andzisa: vuntlhanu ku fika eka 75	28
79	Tipatironi ta tinomboro: vuntlhanu ku fika eka 800	30
80	Nhlekanhi na vusiku	32
81	Ku andzisa: vumbirhi ku fika eka 75	34
82	Tipatironi ta tinomboro: vumbirhi ku fika eka 800	36
83	Ku andzisa: vu-2 na vu-5 ku fika eka 75	38
84	Ku andzisa: vunharhu ku fika eka 75	40
85	Ku andzisa: vu-2, vu-3 na vu-4 ku fika eka 75	42
86	Tipatironi ta tinomboro: vunharhu ku fika eka 800	44
87	Ku andzisa: vumune ku fika eka 75	46
88	Tipatironi ta tinomboro: vumune ku fika eka 800	48
89	Ku andzisa no avanyisa: vu-2, vu-3, vu-4 na vu-5 ku fika eka 75	50
90	Swihlawulekisi swa swilo swa 3 wa matlhelo	52
91	Switirho swa swipandzu swa swiphemu	54
92	Swiphemu swin'wana	56
93	Ku avela loku letelaka eka swiphemu	58
94	Mpfhuka lowu nga kona	60
95a	Ku cincelana mali	62
95b	A hi yeni emavhengeleni!	64
96	Swin'wana hi switiviwa	66
97	Ku tirha hi tisentimitara	68
98	Tinomboro ta 700 ku fika eka 800	70
99	Tinomboro tin'wana ta 700 ku fika eka 800	72
100	Tinomboro tin'wana ta 800 ku fika eka 900	74
101	Tinomboro ta 800 ku fika eka 900	76
102a	Ku pima swilo	78
102b	A hi pimeni swin'wana	80


Nomboro	Nhlokomhaka	Pheji
103	Tinomboro ta 900 ku fika eka 1 000	82
104	Tinomboro tin'wana ta 900 ku fika eka 1 000	84
105	Ku hlanganisa no susa ku fika eka 999	86
106	Magelana na yindlu	88
107	Ku tirha hi mali	90
108	Ku hlanganisa na ku susa kun'wana ku fika eka 999	92
109	Ku hlanganisa no susa ku fika eka 999 nakambe	94
110	Swiphazamiso swa mpimo	96
111	Tipatironi ta tinomboro: vukhume ku fika eka 900	98
112	Yisa eka 10 ya le kusuhi	100
113	Ku andzisa no avanyisa: vuntlhanu ku fika eka 100	102
114	Tipatironi ta tinomboro: vuntlhanu ku fika eka 1 000	104
115	Swin'wana hi ndzingano	106
116	Tipatironi ta tinomboro: vumbirhi ku fika eka 900	108
117	Ku andzisa no avanyisa: vumbirhi ku fika eka 100	110
118	Ku andzisa no avanyisa: vunharhu ku fika eka 100	112
119	Tipatironi ta tinomboro: vunharhu ku fika eka 1 000	114
120	Ku andzisa no avanyisa: vumune ku fika eka 100	116
121	Tipatironi ta tinomboro: vumune ku fika eka 1 000	118
122	Swiphemu leswi ringanaka swa xiheri	120
123	Swiphiso swa swiphemu	122
124	Swilo swa 3 wa matlhelo	124
125	Swiphemu swin'wana	126
126	Ku endla mitlawa na ku avela kun'wana	128
127	Swiphemu swa tanigiramu	130
128a	Ku pima vundzeni	132
128b	Pima kutani u chela	134
	Xitsemiwa xa 5	
	Xitsemiwa xa 6	
	Xitsemiwa xa 7	
	Xitsemiwa xa 8	
	Xitsemiwa xa 9	
	Xitsemiwa xa 10	

$2 \times 2 = 4$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Giredi ya

3



M a t e m a t i k i

Buku leyi i ya:



XITSONGA

Buku ya

2

Tinomboro ta 500 ku fika eka 600



Hlayela u tlhela u tsala.

a. Tihisa chati leyi landzelaka ku ku pfuna ku hlayela ku suka eka 500 ku fika eka 600.

Vulela tinomboro ehenhla loko u ri karhi u hlayela.

500



501			504					510
						518		
	522							
				536				
541								549
						558		
		573						
						588		590
	592			595				600

b. Tsala tinomboro leti siyiweke eka giridi laha henhla.

c. Tsala 10 wa tinomboro leti landzelaka 500.

500; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-2.

510; 512; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Tsala tinomboro hinkwato hi patironi ya vu-2 ku suka eka 548 ku fika eka 570.


548; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; 570

f. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-5.

515; 520; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Xana u hlayele tibuloko tingani?



Xana u hlayele tibuloko hi ndlela yihi?



Hetisa mindzhati ya mintsengo.

540			543				547		549	
							597	598	599	
					597	598	599			



Hetisa tafula.

Tsala ku suka eka nomboro leyitsongo ku ya eka leyikulu.

Tsala ku suka eka nomboro leyikulu ku ya eka leyitsongo.

582, 586, 584, 581, 585		
566, 506, 560, 516, 506		



Tsala nomboro leyi landzelaka hi marito.

520	
-----	--

Teacher: _____

Sign: _____


Date: _____

66

Tinomboro tin'wana ta 500 ku fika eka 600

Siku: _____



Kotara ya 3



Peter u na makhadi ya xiyimela-nkoka lama landzelaka na tibuloko ta beyisi ya khume.

Mudyondzisi u kombela Peter ku kombisa 537 hi makhadi ya yena na tibuloko.

Leswi hi swona leswi Aakar a swi kombiseke. Hi xihi xihoxo lexi a xi endleke?



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$500 + 10 + 7 = 517$	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$500 + 70 + 3$	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$=$	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Hetisa ndzhati wa mintsengo.



Tsala tinomboro hinkwato letitsongo eka 556. _____

Tsala tinomboro hinkwato letikulu eka 556. _____



Tlhantlha nomboro ya wena.

- a. Aka nomboro yin'wana na yin'wana hi makhadi ya wena.
- b. Tsala nkoka wa dijiti yin'wana na yin'wana.

Ku na tidjiti ta khume.
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Hi ti veka ku'we ku vumba tinomboro.

495	
508	
594	
549	
602	

Xikombiso: 517

500
10
7
517

517 500 + 10 + 7



Tsala mavito ya tinomboro.

221	
486	
369	
419	
491	



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Tinomboro ta 600 ku fika eka 700



Hlayela u tlhela u tsala.

a. Tirhisa chati leyi landzelaka ku ku pfuna ku hlayela ku suka eka 600 ku fika eka 700.

Vulela tinomboro ehenhla loko u ri karhi u hlayela.

600



601			604					610
						618		
	622							
				636				
641								649
						658		
		673						
						688		690
	692		695					700

b. Tsala tinomboro leti siyiweke eka giridi laha henhla.

c. Tsala 10 wa tinomboro leti landzelaka 600.

600; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-2.

622; 624; 626; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Tsala tinomboro hinkwato hi patironi ya vu-2 ku suka eka 611 ku fika eka 633.


611; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; 633

f. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-5.

645; 650; 655; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Xana u hlayele tibuloko tingani?



Xana u hlayele tibuloko hi ndlela yihi?



Hetisa mindzhati ya mintsengo.

640			643				647		649	
							687	688	689	
					602	604	606			



Hetisa tafula.

Tsala ku suka eka nomboro leyitsongo ku ya eka leyikulu.

Tsala ku suka eka nomboro leyikulu ku ya eka leyitsongo.

672, 676, 674, 671, 675		
656, 605, 650, 615, 605		




Tsala nomboro leyi landzelaka hi marito.

631	
-----	--

Teacher: _____

Sign: _____


Date: _____



Ntirho wa mepe

Languta xifaniso.

- Xana i yini lexi?
- Hi wu tirhisela yini?
- Xana hi nga kuma yini eka mepe?



Dirowa leswi landzelaka emepeni:

Layiburari, xikolo, tliniki, xibedhlele, xitichi xa maphorisa, mavhengele.
U nga engetela switarata swin'wana.



Tirhisa mepe eka phepha ra le ndzhaku ku nyika vanghana va wena swiletelo swa ndlela swo suka:

a. etliniki ku ya exitichini xa maphorisa.

b. exikolweni ku ya etliniki.

c. exikolweni ku ya emavhengeleni.

d. emavhengeleni ku ya elayiburari.

e. elayiburari ku ya exikolweni.

f. exibedhlele ku ya exikolweni.



Teacher:
Sign:
Date:

Siku: _____

Tinomboro tin'wana ta 600 ku fika eka 700

Peter u na makhadi ya xiyimela-nkoka lama landzelaka na tibuloko ta beyisi ya khume.

Mudyondzisi u kombela Peter ku kombisa 658 hi makhadi ya yena na tibuloko.

Leswi hi swona leswi Aakar a swi kombiseke. Hi xixi xihoxo lexi a xi endleke?



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

 $600 + 30 + 7 = 637$	 <input type="text"/>	 <input type="text"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------




Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$600 + 90 + 8$ <input type="text"/> <input type="text"/>	$600 + 70 + 8$ <input type="text"/> <input type="text"/>	$600 + 50 + 8$ <input type="text"/> <input type="text"/>
--	--	--



Hetisa ndzhati wa mintsengo.



Ndzi tsalele tinomboro hinkwato letitsongo eka 675. _____

Ndzi tsalele tinomboro hinkwato letikulu eka 675. _____



Siva hi < kumbe > =

a) 670 _____ 607

b) 688 _____ 699

c) 600 + 50 + 5 _____ 655



Tlhantlha nomboro ya wena.

a. Aka nomboro yin'wana na yin'wana hi makhadi ya wena.

b. Tsala nkoka wa dijiti yin'wana na yin'wana.

686	
690	
699	
673	
665	

Xikombiso: 632

6	0	0
3	0	
	2	
6	3	2

632 = 600 + 30 + 2



Tsala mavito ya tinomboro.

672	
693	
607	
697	
660	



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Tinomboro ta 650 ku fika eka 750



Hlayela u tlhela u tsala.

a. Tirhisa chati leyi landzelaka ku ku pfuna ku hlayela ku suka eka 650 ku fika eka 750.

Vulela tinomboro ehenhla loko u ri karhi u hlayela.

650



					657				
661								669	
		683		685					
		703							
			714						
		723				727			
741		743						749	750

b. Tsala tinomboro leti sijiweke eka giridi laha henhla.

c. Tsala 10 wa tinomboro leti landzelaka 650.

650; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-2.

705; 707; 709; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Tsala tinomboro hinkwato hi patironi ya vu-3 ku suka eka 719 ku fika eka 749.


719; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; 749

f. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-5.

705; 710; 715; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Xana u hlayele tibuloko tingani?



Xana u hlayele tibuloko hi ndlela yihi?



Hetisa mindzhati ya mintsengo.

700			703				707		709	
							746	747	748	
					706	711	716			



Hetisa tafula.

Tsala ku suka eka nomboro leyitsongo ku ya eka leyikulu.

Tsala ku suka eka nomboro leyikulu ku ya eka leyitsongo.

729, 720, 728, 721, 725		
659, 705, 607, 701, 706		



Tsala nomboro leyi landzelaka hi marito.

706	
-----	--




Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____


Tinomboro ta 700 ku fika eka 750

Kotara ya 3




Peter u na makhadi ya xijimela-nkoka lama landzelaka na tibuloko ta beyisi ya khume.

Mudyondzisi u kombela Peter ku kombisa 738 hi makhadi ya yena na tibuloko.



Leswi hi swona leswi Jabu a swi kombiseke. Hi xihi xihoxo lexi a xi endleke?



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$700 + 40 + 3 = 743$		



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$700 + 40 + 5$ $=$	$700 + 30 + 8$ 	$700 + 80 + 3$
-----------------------	------------------------	------------------------



Hetisa ndzhati wa mintsengo.

699	700	701								709
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ndzi nyike tinomboro hinkwato letitsongo eka 704. _____

Ndzi nyike tinomboro hinkwato letikulu eka 704. _____



Tata $<$, $>$ kumbe =

a. 750 _____ 749

b. 732 _____ 723

c. $700 + 40 + 9$ _____ 749



Tlhantlha nomboro ya wena.

a. Aka nomboro yin'wana na yin'wana hi makhadi ya wena.

b. Tsala nkoka wa dijiti yin'wana na yin'wana. Sweswi endla leswi: Tlhantlha nomboro ya wena.

750	
728	
703	
730	
749	

Xikombiso: 747

7 0 0

4 0

7

7 4 7

747

$700 + 40 + 7$



Tsala mavito ya tinomboro.

714	
750	
742	
738	
704	




Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____




Swivumbeko swa 2 wa matlhelo


Vula loko xivumbeko xi ri na tlhelo ro thwixi kumbe ra xirhendzevutana.



Vula loko xivumbeko xi ri na makumu yo kongoma thwixi kumbe ya xirhendzevutana.




I swivumbeko swingani leswi u nga swi dirowaka hi makumu yo kongoma thwixi?



Lava swifaniso.

Lava swivumbeko leswi nga na makumu yo thwixama kutani u swi namarheta laha.

Lava swivumbeko leswi nga na makumu ya xirhendzevutana kutani u swi namarheta laha.





Hetisa leswi landzelaka:

Dirowa	Dirowa xivumbeko hi swijimo swo hambana.
yinhlanharhu	
yinhlamune	
xikwere	



Hetisa tafula:

	Vula vito ra xivumbeko.	Dirowa xivumbeko lexi nga xitsongo.	Dirowa xivumbeko lexi nga xikulu.
			
			
			
			



Lava swikwere, tiyinhlanharhu, tiyinhlamune na swirhendzevutana swa tisayizi to hambana eka timagazini kumbe tinyuziphepha.

Swi namarhete laha.



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Ku hlanganisa no susa eka 800

Kotara ya 3




Xana ndzi nga xava yini hi R500?

Hi swihi swilo leswi ndzi nga swi xavaka hi mali yo ringanela R500?




Hlanganisa ku suka eka 600.

Tsala tinomboro leti siyiweke.



Hlayela hi xindzhaku ku suka eka 800.

Tsala ku "cinca" nkarhi wun'wana na wun'wana.





Ololoxa leswi landzelaka:

$$725 + 53 = \square$$

$$664 + 87 = \square$$

$$564 + 132 = \square$$

$$75 + 717 = \square$$



Ololoxa leswi landzelaka:

James u hlengeletile 525 wa timabulu.
Loko Siphon a n'wi nyikile timabulu tin'wana ta 205,
James u ta va na nhlayo leyi ringanaka na ya Siphon.
a. Xana hinkwavo va ta va na timabulu tingani?
b. Xana Siphon a ri na timabulu tingani eku sunguleni?

a.
b.



Ku hlanganisa na ku susa kun'wana eka 800

Mindyangu ya tinomboro

Hi nga kota ku endla mindyangu ya tinomboro. Ndyangu wun'wana na wun'wana wu na tinomboro timbirhi letikulu na yin'we leyitsongo. Teka 4, 8 na 12 tanihi xikombiso.

$$4 + 8 = 12 \quad 8 + 4 = 12$$

$$12 - 8 = 4 \quad 12 - 4 = 8$$



Lava mindyangu.

Tsala 4 wa swivulwa swa tinomboro eka ntlawa wun'wana na wun'wana wa tinomboro.

6 8 14				
17 17 34				
25 45 70				
65 335 400				
240 260 500				



Kuma mikhakhuleto.

Eka nghingiriko lowu hi ta boxa patironi.

$360 - 50 = \square$	$50 + \square = 360$	$\square + 50 = 360$
$570 - 480 = \square$	$480 + \square = 570$	$\square + 480 = 570$
$430 - 31 = \square$	$31 + \square = 430$	$\square + 31 = 430$
$676 - 70 = \square$	$70 + \square = 676$	$\square + 70 = 676$
$799 - 701 = \square$	$701 + \square = 799$	$\square + 701 = 799$



Ku chayela mpf huka wo leha.

Tatana Mkhize u famba hi movha ku ya endzela manana wa yena loyi a tshamaka endhawini ya vukule bya 352 km.

U yima a wisa endzhaku ka 166 km. Xana wa ha fanele ku famba mpf huka wo tanihi kwihi?

<p>Kumi u endla leswi:</p> $352 - 166$ $+4 \quad +30 \quad +100 \quad +52$ $166 \quad 170 \quad 200 \quad 300 \quad 352$ $30 + 4 + 100 + 52$ $= 134 + 52 = 186 \text{ km}$	<p>Pumla u tsala leswi:</p> $352 - 166$ $= 300 + 50 + 2$ $\quad -100 + 60 + 6$ $= 300 + 40 + 12$ $\quad -100 + 60 + 6$ $= 200 + 140 + 12$ $\quad -100 + 60 + 6$ $= 100 + 80 + 6$ $= 186 \text{ km}$
<p>Mbali u endla leswi:</p> $352 - 166$ $166 + 100 \rightarrow 266 + 34 \rightarrow 300 + 52 \rightarrow 352$ $100 + 34 + 52 = 134 + 52 = 186 \text{ km}$	<p>Peter u endla leswi:</p> $352 - 166$ $= 352 - 100 - 66$ $= 252 - 66$ $= 252 - 52 - 14$ $= 200 - 14$ $= 186 \text{ km}$
<p>Veronica u endla leswi:</p> $352 - 166$ $352 - 152 = 200$ $200 - 14 = 200 - 10 - 4$ $= 190 - 4$ $= 186 \text{ km}$	<p>Lebo u ehleketa hi ku andzisa kambirhi na tihafu.</p> <p>Hafu ya 352 i 176</p> <p>Kambe ndzi fanele ku teka ntsena 166,</p> <p>Kutani ndzi engetela 10.</p> $176 + 10 = 186 \text{ km}$

Vulavula hi tindlela to hambana ta matirhele. Hi yihi leyi u yi tsakelaka swinene? Hikwalaho ka yini?



Ololoxa leswi landzelaka eka xiphephana xin'wana:

Tirhisa rin'wana na rin'wana ra maendlele lama nga laha henhla.

$$746 - 328$$

$$800 - 499$$



Teacher:

Sign:

Date:

Ku hlanganisa no susa ku fika eka 800 nakambe

Kotara ya 3



Aka mindyangu ya wena ya tinomboro.
Nghingiriko wo tilulamisa.

8 9 17

5 12 17

Xikombiso: Endla 17



$$5 + 12 = 17$$

$$12 + 5 = 17$$

$$17 - 12 = 5$$

$$17 - 5 = 12$$

$$8 + 9 = 17$$

$$9 + 8 = 17$$

$$17 - 9 = 8$$

$$17 - 8 = 9$$






Eka nomboro yin'wana na yin'wana laha hansi, hlawula tin'wana ti2 ku endla ndyangu. Tsala swivulwa swa tinomboro swa mune (swimbirhi swa + na swimbirhi swa -) eka ndyangu wun'wana na wun'wana wa tinomboro.

Kambisisa!
Ringanisa!
Lulamisa!

			+	+	-	-
16	7	9	$7 + 9 = 16$	$9 + 7 = 16$	$16 - 9 = 7$	$16 - 7 = 9$
20						
200						
75						
50						
500						
190						



Kuma ku andzisa kambirhi kumbe tihafu leti siyiweke.





Ku hafula ko susa

Loko u tiva tihafu ta wena na ku andzisa kambirhi, u nga swi tirhisa eka ku hlanganisa kumbe ku susa.

Swikombiso:

$34 - 18 = 16$	$190 - 97$	$65 + 69$	$242 + 249$
$34 - 17 = 17$	$190 - 95 = 95$	$65 + 65 = 130$	$= 242 + 242 + 7$
$17 - 1 = 16$	$95 - 2 = 93$	$130 + 4 = 134$	$= 484 + 7$
			$= 491$

Sweswi ringeta leswi:

$340 - 176$	$145 + 148$	$900 - 452$
-------------	-------------	-------------



Dyondza tindlela ta maendlele.

Un'wana na un'wana wa 256 wa vana u amukela nyiko ya **Khisimusi**. Hafu yi amukela swipopana kasi hafu yi amukela swimovhana. Xana i vangani lava amukelaka swimovhana?

Ndlela ya 1	Ndlela ya 2
$256 = 200 + 50 + 6$ → Hafu ya 200 i 100 → Hafu ya 50 i 25 → Hafu ya 6 i 3 $100 + 25 + 3 = 128$ → Hafu ya 256 i 128 Kutani 128 va amukela swimovhana.	→ Hafu ya 250 = 125 → Hafu ya 6 i 3 $125 + 3 = 128$ → Hafu ya 256 i 128, Kutani 128 va amukela swimovhana.



Ololoxa leswi landzelaka eka xiphaphana xin'wana:

Tirhisa rin'wana na rin'wana ra maendlele lama nga laha henhla.

<p>Un'wana na un'wana wa 728 wa vana u amukela nyiko erhesiturente. Hafu yi amukela tibuloko to aka. Xana i vangani lava amukeleke tibuloko to aka?</p>	<p>Un'wana na un'wana wa 624 wa vana u amukela mafini. Hafu yi amukela timafini ta chokoleti. Xana i vangani lava amukeleke timafini ta chokoleti?</p>
---	--



Tipatironi ta tinomboro: vukhume ku fika eka 800



Xana u nga vula yini hi tinomboro leti nga eka tibuloko leti swahatiweke?

Hlayela vukhume ku suka eka 710 ku fika eka 800. Ku landzela yini endzhaku ka 720 loko u hlayela hi vukhume?

Hlayela hi xindzhaku hi vukhume ku suka eka 800 ku fika eka 710. Ku rhanga yini emahlweni ka 760 loko u hlayela hi xindzhaku?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Hetisa ndzandzelelano wa tinomboro.

720; 730; 740; _____; _____; _____ 800; 790; 780; _____; _____; _____



Hlanganisa kumbe u susa khume.

1. Hlanganisa na khume eka nomboro leyi nyikiweke.
Hi ku endlele yo sungula.

a. $767 + 10 = 777$

b. 762 _____ c. 783 _____ d. 756 _____ e. 714 _____ f. 799 _____



2. Susa khume eka nomboro leyi nyikiweke. Hi ku endlele yo sungula.

a. $767 - 10 = 757$

b. 762 _____

c. 783 _____

d. 756 _____

e. 714 _____

f. 799 _____

3. Xana ku humelela yini loko u hlanganisa kumbe loko u susa khume eka tinomboro leti nga laha henhla? _____



Languta swirhendzevutana swo tshwuka eka bodo ya tinomboro.

a. Xana u lemuka yini hi swirhendzevutana leswi? _____

b. Kurisa ku landzelelana ka tinomboro leti landzelaka:

704; 714; 724; _____ ; _____ ; _____

715; 725; 735; _____ ; _____ ; _____



782; 772; 762; _____ ; _____ ; _____

799; 789; 779; _____ ; _____ ; _____

737; 747; 757; _____ ; _____ ; _____



Tatisa nomboro leyi faneleke eka xirhendzevutana xin'wana na xin'wana eka mindzhati leyi ya mintsengo.



Ndzi na nomboro ya 3 wa tidijiti.

Dijiti yo sungula i 7, dijiti leyi landzelaka yi tlula 7 hi n'we kasi dijiti yo hetelela yi le hansi hi n'we eka nkombo.


Hlayela emahlweni hi vukhume ku suka eka nomboro leyi. Xana u kuma yini? _____




Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku yisa eka khume ra le kusuhi

Tinomboro hinkwato ku suka eka 4 ku ya endzhaku ti ta yisiwa eka 0.




Tinomboro hinkwato ku suka eka 5 ku ya emahlweni ti ta yisiwa eka 10.




A hi vulavuleni.

Languta 3 eka ndzhati wa mintsengo.




Xana 3 yi ta va yini loko yi yisiwa eka 10 ya le kusuhi??



3 loko yi yisiwile eka khume ra le kusuhi yi ta va ziro.

Endla leswi fanaka hi:

Xana 6 yi ta va yini loko yi yisiwa eka 10 ya le kusuhi?




Nhlamulo yi ta va 10.



Yisa eka 10 ya le kusuhi.


12 loko yi yisiwa eka khume ra le kusuhi yi ta va yini? _____

19 loko yi yisiwa eka khume ra le kusuhi yi ta va yini? _____



53 loko yi yisiwa eka khume ra le kusuhi yi ta va yini? _____

58 loko yi yisiwa eka khume ra le kusuhi yi ta va yini? _____






Yisa eka 10 ya le kusuhi, u tirhisa mindzhati ya mintsengo ku ku pfuna.

Xana 46 yi ta va yini eka khume ra le kusuhi?


a. 46

46	50
----	----




b. 63

Xana 63 yi ta va yini eka khume ra le kusuhi?




c. 73

Xana 73 yi ta va yini eka khume ra le kusuhi?



d. 99

Xana 99 yi ta va yini eka khume ra le kusuhi?



Tom u na R48,00.

Phakete ra makhadi leri a ri kumeke ri vitana R5,00.

Xana u ta xava maphakete ya makhadi mangani hi R48,00? _____



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku andzisa: vuntlhanu ku fika eka 75

I yini swi taka hi vuntlhanu?
Tintiho ta voko rin'we.



Ku na tintiho tingani eka:

2 wa mavoko?

3 wa mavoko?

4 wa mavoko?

5 wa mavoko?

6 wa mavoko?

7 wa mavoko?

8 wa mavoko?

9 wa mavoko?

10 wa mavoko?

Yelanisa nhlayo na
xivutiso lexi nga eximatsini:

$$9 \times 5 = 45$$

$$7 \times 5 = 35$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$4 \times 5 = 20$$

$$3 \times 5 = 15$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$10 \times 5 = 50$$

$$6 \times 5 = 30$$

$$8 \times 5 = 40$$



Hetisa tafula.

Mintlawa	Andzisa	Ku avela	Avanyisa
2 wa mintlawa ya 5	$2 \times 5 = 10$	Ava 10 exikarhi ka 5	$10 \div 5 = 2$
7 wa mintlawa ya 5		Ava 35 exikarhi ka 5	
12 wa mintlawa ya 5		Ava 60 exikarhi ka 5	
15 wa mintlawa ya 5		Ava 75 exikarhi ka 5	



Hetisa tafula.

Ku avela	Avanyisa
Ava 12 exikarhi ka 5	$12 \div 5 = 2$ nsalo i 2
Ava 64 exikarhi ka 5	
Ava 39 exikarhi ka 5	
Ava 73 exikarhi ka 5	



Hetisa tidayigiramu ta nkholuko.

Lexi nghenisiwaka

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

nawu

$\times 5$

Lexi kumekaka

-
-
-
-
-

Lexi nghenisiwaka

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

nawu

$\times 5$

Lexi kumekaka

-
-
-
-
-

Lexi nghenisiwaka

- 5
- 10
- 15
- 25
- 30

nawu

$\div 5$

Lexi kumekaka

-
-
-
-
-

Lexi nghenisiwaka

- 55
- 60
- 65
- 70
- 75

nawu

$\times 5$

Lexi kumekaka

-
-
-
-
-



Hetisa matafula lama nga laha hansi:


\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5										
\times	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5										

Xana u ti kume njhani tinhlamulo leti faneleke ku tsariwa eka tibuloko ta wasi?



Ololoxa leswi landzelaka:

Manana u xavile maphekete ya swiwitsi leswi durhaka R70. U hakelele phakete hi R5.
Xana u xavile maphakete mangani ya swiwitsi?



Teacher:

Sign:

Date:

Tipatironi ta tinomboro: vuntlhanu ku fika eka 800



Xana u nga vula yini hi tinomboro leti nga eka tibuloko ta xilamula?

Hlayela hi vuntlhanu ku suka eka 705 ku fika eka 800. Xana ku landzela yini endzhaku ka 720 loko u hlayela hi vuntlhanu?

Hlayela hi xindzhaku hi vuntlhanu ku suka eka 800 ku fika eka 705.

Xana ku ta yini emahlweni ka 730 loko u hlayela hi xindzhaku?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Hetisa ndzandzelelano wa tinomboro.

725; 730; 735; _____; _____; _____ 800; 795; 790; _____; _____; _____



Hlanganisa kumbe u susa ntlhanu.

$$a. 760 + 5 = 765$$

1. Hlanganisa na ntlhanu eka nomboro leyi nyikiweke. Hi ku endlele yo sungula.

b. 725 _____ c. 780 _____ d. 755 _____ e. 715 _____ f. 790 _____



2. Susa ntlhanu eka nomboro leyi nyikiweke. Hi ku endlele yo sungula.

a. $765 - 5 = 760$

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| b. 760 | c. 785 | d. 750 | e. 715 | f. 790 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

3. Xana ku humelela yini loko u hlanganisa kumbe u susa ntlhanu eka tinomboro leti nga laha henhla?



Languta swirhendzevutana swo tshwuka eka bodo ya tinomboro.


a. Xana u lemuka yini hi swirhendzevutana leswi? _____

b. Kurisa ku landzelelana ka tinomboro leti landzelaka:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 703; 708; 713; _____ ; _____ ; _____ | 722; 727; 732; _____ ; _____ ; _____ |
| 753; 758; 763; _____ ; _____ ; _____ | 714; 719; 724; _____ ; _____ ; _____ |
| 701; 706; 711; _____ ; _____ ; _____ | |



Tatisa nomboro leyi faneleke eka xirhendzevutana xin'wana na xin'wana eka mindzhati leyi ya mintsengo.



Ndzi na nomboro ya 3 wa tidijiti.

Dijiti yo sungula i 7, dijiti leyi landzelaka yi tlula 7 hi n'we kasi dijiti yo hetelela yi le hansi hi ntlhanu eka nkombo.

Sweswi hlayela emahlweni hi vuntlhanu ku suka eka nomboro leyi. Xana u kuma yini?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Nhlekanhi na vusiku



Cape Town

Tafula leri nga laha hansi ri kombisa nkarhi wa ku xa na ku pela ka dyambu hi minkarhi yo hambana ya lembe eCape Town. Hlaya minkarhi etafuleni kutani u tatisa tafula hinkwaro u nga si hlamula swivutiso leswi nga laha hansi.



Cape Town	Ku xa ka dyambu	Ku pela ka dyambu	Ku leha ka nhlekanhi	Ku leha ka vusiku
Nyenyankulu 23	6:53 nimixo	6:53 nimadyambu		
Khotavuxika 21	7:51 nimixo	5:44 nimadyambu		
Ndzati 19	6:41 nimixo	6:41 nimadyambu		
N'wendzambahala 22	5:32 nimixo	7:58 nimadyambu		

- I tin'hweti tihi leti nhlekanhi na vusiku swi ringanaka hi ku leha? _____
- Hi yihi n'hweti leyi nga na masiku yo leha swinene? _____
- Hi yihi n'hweti leyi nga na masiku yo koma swinene? _____
- Kuma ku hambana ka tiawara na timinete exikarhi ka siku ro leha swinene na siku ro koma swinene.
- Kuma ku leha ka nhlekanhi na vusiku ka siku rin'wana na rin'wana eka tafula leri nga laha henhla.




ePolokwane



Tafula leri nga laha hansi ri kombisa nkarhi wa ku xa na ku pela ka dyambu hi minkarhi yo hambana ya lembe ePolokwane.

Hlaya minkarhi etafuleni kutani u tatisa tafula hinkwaro u nga si hlamula swivutiso leswi nga laha hansi.



Polokwane	Ku xa ka dyambu	Ku pela ka dyambu	Ku leha ka nhlekanhi	Ku leha ka vusiku
Nyenyankulu 25	6:08 nimixo	6:08 nimadyambu		
Khotavuxika 21	6:44 nimixo	5:24 nimadyambu		
Ndzati 17	5:57 nimixo	5:57 nimadyambu		
N'wendzambahala 22	5:13 nimixo	6:50 nimadyambu		

- I tin'hweti tih leti nhlekanhi na vusiku swi ringanaka hi ku leha? _____
- Hi le ka tin'hweti tih laha ku leha ka nhlekanhi ku ringanaka eCape Town na le Polokwane? _____
- Hi le ka tin'hweti tih laha ku hambanaka? _____
- Kuma ku hambana ka tiawara na timinete exikarhi ka siku ro leha swinene na siku ro koma swinene. _____
- Kuma **ku leha** ka **nhlekanhi** na **vusiku** ka siku rin'wana na rin'wana eka tafula leri nga laha henhla. _____



Kombela un'wana leswaku a ku pfuna ku kuma minkarhi ya ku xa ka dyambu na ku pela ka dyambu endhawini ya ka n'wina. Tsala minkarhi ya vhiki rin'we. Xana masiku ya va yo leha kumbe ya va yo koma?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku andzisa: vumbirhi ku fika eka 75

I yini swi fambaka hi vu-2? Phere yin'we ya tintanghu



Xana ku na tintanghu tingani?

I phere ya tintanghu? —————

- 2 wa tiphere ta tintanghu?
- 3 wa tiphere ta tintanghu?
- 4 wa tiphere ta tintanghu?
- 5 wa tiphere ta tintanghu?
- 6 wa tiphere ta tintanghu?
- 7 wa tiphere ta tintanghu?
- 8 wa tiphere ta tintanghu?
- 9 wa tiphere ta tintanghu?
- 10 wa tiphere ta tintanghu?

Yelanisa nhlayo na xivutiso lexi nga eximatsini:

$$1 \times 2 = 2$$

$$9 \times 2 = 18$$

$$7 \times 2 = 14$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$4 \times 2 = 8$$

$$3 \times 2 = 6$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$10 \times 2 = 20$$

$$6 \times 2 = 12$$

$$8 \times 2 = 16$$



Hetisa tafula.

Ku ntlawahata	Andzisa	Ku avela	Avanyisa
10 wa mintlawa ya 2	$10 \times 2 = 20$	Ava 20 exikarhi ka 2	$20 \div 2 = 10$
15 wa mintlawa ya 2		Ava 30 exikarhi ka 2	
20 wa mintlawa ya 2		Ava 40 exikarhi ka 2	
35 wa mintlawa ya 2		Ava 70 exikarhi ka 2	



Hetisa tafula.

Ku avela	Avanyisa
Ava 21 exikarhi ka 2	$21 \div 2 = 10$ nsalo i 1
Ava 33 exikarhi ka 2	
Ava 67 exikarhi ka 2	
Ava 75 exikarhi ka 2	



Hetisa tidayigiramu ta nkhluluko.

Leswi nghenisiwaka

- 11
- 12
- 15
- 17
- 20

nawu
 $\times 2$

Leswi kumekaka

-
-
-
-
-

Leswi nghenisiwaka

- 22
- 26
- 31
- 30
- 35

nawu
 $\times 2$

Leswi kumekaka

-
-
-
-
-

Leswi nghenisiwaka

- 20
- 26
- 32
- 38
- 44

nawu
 $\div 2$

Leswi kumekaka

-
-
-
-
-

Leswi nghenisiwaka

- 50
- 60
- 68
- 72
- 74

nawu
 $\times 2$

Leswi kumekaka

-
-
-
-
-



Hetisa matafula lama nga laha hansi:

\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																					

\times	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2																	



Ololoxa leswi landzelaka:

Ndzi xavile 36 wa tilolipopo hi R2.
 Ndzi hakerile hi R50, R20 na khoyini ya R5.
 Cinci ya mina a yi ri yini?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Tipatironi ta tinomboro: vumbirhi ku fika eka 800



Xana u nga vula yini hi tinomboro leti nga eka tibuloko leti swahatiweke ta xilamula?

Hlayela hi vu-2 ku suka eka 700 ku fika eka 800. Xana ku landzela yini endzhaku ka 700 loko u hlayela hi vumbirhi?

Hlayela hi xindzhaku hi vuntlhanu ku suka eka 800 ku fika eka 710. Xana 750 yi rhangela hi yini loko u hlayela hi xindzhaku?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Hetisa ndzandzelelano wa tinomboro.

720; 722; 724; _____; _____; _____

800; 798; 796; _____; _____; _____



Hlanganisa kumbe u susa mbirhi.

1. Hlanganisa na mbirhi eka nomboro leyi nyikiweke.
Hi ku endlele yo sungula.

a. $764 + 2 = 766$


b. 762 _____

c. 783 _____

d. 756 _____

e. 714 _____

f. 799 _____



a. $764 - 2 = 762$

2. Susa mbirhi eka nomboro leyi nyikiweke. Hi ku endlele yo sungula.

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| b. 762 | c. 783 | d. 756 | e. 714 | f. 799 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

3. Xana ku humelela yini loko u hlanganisa kumbe u susa mbirhi eka tinomboro leti nga laha henhla?



Languta swirhendzevutana swa wasi eka bodo ya tinomboro.



a. Xana u lemuka yini hi swirhendzevutana leswi? _____

b. Kurisa ku landzelelana ka tinomboro leti:

- 701; 703; 705; _____ ; _____ ; _____ 783; 785; 787; _____ ; _____ ; _____
- 725; 727; 729; _____ ; _____ ; _____ 779; 781; 783; _____ ; _____ ; _____
- 799; 797; 795; _____ ; _____ ; _____



Tatisa nomboro leyi faneleke eka xirhendzevutana xin'wana na xin'wana eka mindzhati leyi ya mintsengo.



Ndzi na nomboro ya 3 wa tidijiti.

Dijiti yo sungula i 7, dijiti leyi landzelaka yi tlula nkombo hi mbirhi kasi dijiti yo hetelela yi le hansi ka nkombo hi mune.



Sweswi hlayela emahlweni hi vumbirhi ku suka eka nomboro leyi. Xana u kuma yini?

Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku andzisa: vu-2 na vu-5 ku fika eka 75



Xana u nga hlamula leswi landzelaka hi xihatla xo tanihi kwihhi?

$1 \times 2 =$ _____	$2 \times 5 =$ _____	$10 \times 2 =$ _____	$7 \times 2 =$ _____
$8 \times 2 =$ _____	$5 \times 2 =$ _____	$8 \times 5 =$ _____	$4 \times 5 =$ _____
$5 \times 5 =$ _____	$6 \times 5 =$ _____	$3 \times 2 =$ _____	$7 \times 5 =$ _____
$6 \times 2 =$ _____	$9 \times 5 =$ _____	$3 \times 5 =$ _____	$4 \times 2 =$ _____
$10 \times 5 =$ _____	$5 \times 2 =$ _____	$1 \times 5 =$ _____	$9 \times 5 =$ _____



Languta leswi munghana wa mina a swi endleke.

$$4 \times 2 = 8$$

Bulani hi swona.

Munghana u kombisile 4×2 hi ndlela leyi:

Ku hlayela hi ku tlulatlula	Mintlawa leyi ringanaka	Ku hlanganisa loku vuyeleriweke	Malongoloxelo	Leswi tivekaka
2, 4, 6, 8		$2 + 2 + 2 + 2$	xx xx xx xx	$2 \times 4 = 8$ $4 \times 2 = 8$ $8 \div 4 = 2$ $8 \div 2 = 4$

Sweswi endla leswi fanaka hi $4 \times 5 = 20$.

Ku hlayela hi ku tlulatlula	Mintlawa leyi ringanaka	Ku hlanganisa loku vuyeleriweke	Malongoloxelo	Leswi tivekaka



Ololoxa leswi landzelaka:

24×3  $= (20 + 4) \times 3$ $= (20 \times 3) + (4 \times 3)$ $= 60 + 12$ $= 72$	a. 13×3	b. 18×3
c. 12×5	d. 21×3	e. 14×3
f. 25×3	g. 12×3	h. 15×5



Ololoxa leswi landzelaka:



Ndzi xavile 14 wa malekere hi R3 rin'we.
 Munghana wa mina u xavile 12 wa malekere hi R5 rin'we.
 Xana hi hakerile mali muni loko yi hlanganile hinkwayo?

Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku andzisa: vunharhu ku fika eka 75

I yini swi fambaka
hi vunharhu?
Mavhilwa ya thirayisekele.



Ku na mavhilwa mangani eka:

- 1 thirayisekele?
2 wa tithirayisekele?
 3 wa tithirayisekele?
 4 wa tithirayisekele?
 5 wa tithirayisekele?
 6 wa tithirayisekele?
 7 wa tithirayisekele?
 8 wa tithirayisekele?
 9 wa tithirayisekele?
 10 wa tithirayisekele?

Yelanisa nhlayo na
xivutiso lexi nga eximatsini:

- $9 \times 3 = 27$
 $7 \times 3 = 21$
 $2 \times 3 = 6$
 $4 \times 3 = 12$
 $3 \times 3 = 9$
 $5 \times 3 = 15$
 $1 \times 3 = 3$
 $10 \times 3 = 30$
 $6 \times 3 = 18$
 $8 \times 3 = 24$



Hetisa tafula.

Ku ntlawahata	Andzisa	Ku avela	Avanyisa
11 wa mintlawwa ya 3	$11 \times 3 = 33$	Ava 33 exikarhi ka 3	$33 \div 3 = 11$
15 wa mintlawwa ya 3		Ava 45 exikarhi ka 3	
25 wa mintlawwa ya 3		Ava 60 exikarhi ka 3	
1 wa mintlawwa ya 3		Ava 36 exikarhi ka 3	



Hetisa tafula.

Ku avela	Avanyisa
Ava 37 exikarhi ka 3	$37 \div 3 = 12$ nsalo i 1
Ava 74 exikarhi ka 3	
Ava 49 exikarhi ka 3	
Ava 68 exikarhi ka 3	





Hetisa tidayigiramu ta nkholuko.

Leswi ngenisiwaka

Leswi kumekaka

Leswi ngenisiwaka

Leswi kumekaka





Leswi ngenisiwaka

Leswi kumekaka

Leswi ngenisiwaka

Leswi kumekaka



Hetisa matafula lama nga laha hansi:

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	3	6													

×	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4															


Xana u ti kume njhani tinhlamulo ta tibuloko leti khalaria weke hi muhlovo wa wasi?



Ololoxa leswi landzelaka:

Mali yo ngena a yi ri R3 eka n'wana un'wana na un'wana kasi i 23 wa vana lava ngeheneke ephakeni.

Xana va hakerile mali muni hinkwayo ka yona?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku andzisa: vu-2, vu-3 na vu-4 ku fika eka 75

Kotara ya 3



Xana u nga hlamula leswi landzelaka hi xihatla xo tanihi kwihi?

$1 \times 2 =$ _____	$5 \times 4 =$ _____	$5 \times 2 =$ _____	$2 \times 2 =$ _____
$6 \times 3 =$ _____	$4 \times 2 =$ _____	$2 \times 4 =$ _____	$7 \times 3 =$ _____
$8 \times 4 =$ _____	$2 \times 3 =$ _____	$7 \times 2 =$ _____	$9 \times 4 =$ _____
$3 \times 2 =$ _____	$4 \times 4 =$ _____	$10 \times 3 =$ _____	$1 \times 3 =$ _____
$3 \times 3 =$ _____	$9 \times 2 =$ _____	$6 \times 4 =$ _____	$10 \times 3 =$ _____



Languta leswi munghana wa mina a swi endleke.

Bulani hi swona.

$5 \times 2 = 10$

Ndzi rhanghe hi ku kombisa 5×2 hi ndlela leyi:

Ku hlayela hi ku tlulatlula	Mintlawa leyi ringanaka	Ku hlanganisa loku vuyeleriweke	Malongoloxelo	Leswi tivekaka
2, 4, - - -	● ● - - -	$2 +$ - - -	__ wa tinxaxa ta 2 xx	$2 \times$ _ = _ $4 \times$ _ = _ _ \div _ = _ _ \div _ = _

Endla leswi fanaka hi $8 \times 3 = 24$.

Ku hlayela hi ku tlulatlula	Mintlawa leyi ringanaka	Ku hlanganisa loku vuyeleriweke	Malongoloxelo	Leswi tivekaka

$6 \times 4 = 24$

Ku hlayela hi ku tlulatlula	Mintlawa leyi ringanaka	Ku hlanganisa loku vuyeleriweke	Malongoloxelo	Leswi tivekaka



Avanyisa u tlhela u kambela nhlamulo ya wena.

$63 \div 3$ $= 21$ <p style="text-align: right;">$\times = 20 + 1$</p>	21×3 $= (20 + 1) \times 3$ $= (20 \times 3) + (1 \times 3)$ $= 60 + 3$ $= 63$
<p>a. $48 \div 5$</p>	
<p>b. $64 \div 5$</p>	



Ololoxa leswi landzelaka:



Mina na vanghana va mina hi na R63.
 Hi lava ku yi ava hi ku ringana exikarhi ka vunharhu bya hina.
 Un'wana na un'wana wa hina u ta kuma mali muni?

Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Tipatironi ta tinomboro: vunharhu ku fika eka 800

Kotara ya 3



Languta tinomboro leti nga eka tibuloko ta xilamula. Xana u vona patironi yih?i?

Hlayela hi vunharhu ku suka eka 703 ku fika eka 799.
Ku landzela yini endzhaku ka 745 loko u hlayela hi vunharhu?

Hlayela hi xindzhaku hi vuntlhanu ku suka eka 799 ku fika eka 703.
Ku rhanganga yini emahlweni ka 766 loko u hlayela hi xindzhaku?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Hetisa ndzandzelelano wa tinomboro.

703; 706; 709; _____; _____; _____	799; 796; 793; _____; _____; _____
------------------------------------	------------------------------------



Hlanganisa kumbe u susa nharhu.

I. Engetela nharhu eka nomboro leyi nyikiweke.
Hi ku endlele yo sungula.

a. $766 + 3 = 769$

b. 766 _____	c. 783 _____	d. 756 _____	e. 713 _____	f. 790 _____
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



2. Susa nharhu eka nomboro leyi nyikiweke. Hi ku endlele yo sungula.

a. $766 - 3 = 763$

b. 763 _____

c. 789 _____

d. 756 _____

e. 713 _____

f. 799 _____

3. Xana ku humelela yini loko u hlanganisa kumbe u susa nharhu eka tinomboro leti nga laha henhla?



Languta swirhendzevutana swa wasi eka bodo ya tinomboro.

a. Xana u lemuka yini hi swirhendzevutana leswi? _____

b. Kurisa ku landzelelana ka tinomboro leti:

704; 707; 710; _____ ; _____ ; _____

779; 776; 773; _____ ; _____ ; _____



773; 776; 779; _____ ; _____ ; _____

782; 785; 788; _____ ; _____ ; _____

779; 782; 785; _____ ; _____ ; _____



Tatisa nomboro leyi faneleke eka xirhendzevutana xin'wana na xin'wana eka mindzhati leyi ya mintsengo.



Ndzi na nomboro ya 3 wa tidijiti:

Dijiti yo sungula i 7, leyi landzelaka yi tlula nkombo hi mbirhi kasi yo hetelela yi le hansi ka nkombo hi nkombo.

Hlayela emahlweni hi vunharhu ku suka eka nomboro leyi. Xana u kuma nomboro yihi?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku andzisa: vumune ku fika eka 75

I yini xi taka hi vumune?
Mavhilwa ya movha.



Xana ku na mavhilwa
mangani eka

1 movha?

2 wa mimovha?

3 wa mimovha?

4 wa mimovha?

5 wa mimovha?

6 wa mimovha?

7 wa mimovha?

8 wa mimovha?

9 wa mimovha?

10 wa mimovha?

Yelanisa nhlayo na
xivutiso lexi nga eximatsini:

$$9 \times 4 = 36$$

$$7 \times 4 = 28$$

$$2 \times 4 = 8$$

$$4 \times 4 = 16$$

$$3 \times 4 = 12$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$1 \times 4 = 4$$

$$10 \times 4 = 40$$

$$6 \times 4 = 24$$

$$8 \times 4 = 32$$



Hetisa tafula.

Ku ntlawahata	Andzisa	Ku avela	Avanyisa
12 wa mintlawwa ya 4	$12 \times 4 = 48$	Ava 48 exikarhi ka 4	$48 \div 4 = 12$
16 wa mintlawwa ya 4		Ava 64 exikarhi ka 4	
18 wa mintlawwa ya 4		Ava 72 exikarhi ka 4	
15 wa mintlawwa ya 4		Ava 60 exikarhi ka 4	



Hetisa tafula.

Ku avela	Avanyisa
Ava 35 exikarhi ka 4	$35 \div 4 = 8$ nsalo i 3
Ava 55 exikarhi ka 4	
Ava 70 exikarhi ka 4	
Ava 75 exikarhi ka 4	





Hetisa tidayigiramu ta nkholuko.

Leswi nghenisiwaka

Leswi kumekaka

Leswi nghenisiwaka

Leswi kumekaka





Leswi nghenisiwaka

Leswi kumekaka

Leswi nghenisiwaka

Leswi kumekaka



Hetisa matafula lama nga laha hansi:

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4															
×	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4															

Xana u ti kume njhani tinhlamulo ta tibuloko leti khalaria weke hi muhlovo wa wasi?



Ololoxa leswi landzelaka:

Ndzi na R75.

I swingani swiphaketana swa tinyiko ta phati leswi ndzi nga swi xavaka hi R4?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Tipatironi ta tinomboro: vumune ku fika eka 800

Kotara ya 3



Languta tinomboro leti nga eka tibuloko ta xilamula. Xana u vona patironi yihi?

Hlayela hi vumune ku suka eka 704 ku fika eka 800. Ku landzela yini endzhaku ka 736 loko u hlayela hi vumune?

Hlayela hi xindzhaku hi vumune ku suka eka 800 ku fika eka 704.

Xana ku rhanga yini emahlweni ka 776 loko u hlayela hi xindzhaku?

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800



Hetisa ndzandzelelano wa tinomboro.

704; 708; 712; _____ ; _____ ; _____ 724; 728; 732; _____ ; _____ ; _____



Hlanganisa kumbe u susa mune

- Hlanganisa na mune eka nomboro leyi nyikiweke. Hi ku endlele yo sungula.

a. $764 + 4 = 768$

b. 764 _____ c. 788 _____ d. 754 _____ e. 718 _____ f. 794 _____



2. Susa mune eka nomboro leyi nyikiweke. Hi ku endlele yo sungula.

a. $7b4 - 4 = 7b0$

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| b. 768 | c. 784 | d. 752 | e. 714 | f. 798 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

3. Xana ku humelela yini loko u hlanganisa kumbe u susa mune eka tinomboro leti nga laha henhla?




Languta swirhendzevutana swa wasi eka bodo ya tinomboro.

a. Xana u lemuka yini hi swirhendzevutana leswi? _____

- b. Kurisa ku landzelelana ka tinomboro leti landzelaka:
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 703; 707; 711; _____; _____; _____ | 711; 715; 719; _____; _____; _____ |
| 773; 777; 781; _____; _____; _____ | 783; 779; 775; _____; _____; _____ |
| | 799; 795; 791; _____; _____; _____ |



Tatisa nomboro leyi faneleke eka xirhendzevutana xin'wana na xin'wana eka mindzhati leyi ya mintsengo.



Ndzi na nomboro ya 3 wa tidijiti.

Dijiti yo sungula i 7, dijiti leyi landzelaka yi tlula nkombo hi n'we, kasi dijiti yo hetelela yi le hansi ka nkombo hi nharhu.

Sweswi hlayela emahlweni hi vumune ku suka eka nomboro leyi.

Xana u kuma yini?



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku andzisa no avanyisa:
vu-2, vu-3, vu-4 na vu-5 ku fika eka 75

Kotara ya 3



Xana u nga hlamula leswi landzelaka hi xihatla xo tanihi kwihi?

$1 \times 2 = \underline{\quad}$	$5 \times 3 = \underline{\quad}$	$4 \times 2 = \underline{\quad}$	$10 \times 2 = \underline{\quad}$
$4 \times 3 = \underline{\quad}$	$3 \times 2 = \underline{\quad}$	$2 \times 2 = \underline{\quad}$	$3 \times 3 = \underline{\quad}$
$6 \times 4 = \underline{\quad}$	$4 \times 3 = \underline{\quad}$	$5 \times 3 = \underline{\quad}$	$9 \times 4 = \underline{\quad}$
$6 \times 5 = \underline{\quad}$	$8 \times 3 = \underline{\quad}$	$9 \times 4 = \underline{\quad}$	$8 \times 5 = \underline{\quad}$
$7 \times 3 = \underline{\quad}$	$8 \times 5 = \underline{\quad}$	$2 \times 5 = \underline{\quad}$	$7 \times 5 = \underline{\quad}$



Khalara tibuloko laha nhlayo yi ku nyikaka nsalo.

$12 \div 2 = 6$	$13 \div 3 = 4$ nsalo i 1	$15 \div 5 = \underline{\quad}$	$18 \div 5 = \underline{\quad}$
$20 \div 4 = \underline{\quad}$	$23 \div 4 = \underline{\quad}$	$16 \div 3 = \underline{\quad}$	$18 \div 3 = \underline{\quad}$
$25 \div 2 = \underline{\quad}$	$24 \div 2 = \underline{\quad}$	$30 \div 2 = \underline{\quad}$	$29 \div 2 = \underline{\quad}$
$19 \div 3 = \underline{\quad}$	$17 \div 3 = \underline{\quad}$	$31 \div 5 = \underline{\quad}$	$30 \div 5 = \underline{\quad}$
$55 \div 5 = \underline{\quad}$	$52 \div 5 = \underline{\quad}$	$57 \div 3 = \underline{\quad}$	$60 \div 3 = \underline{\quad}$



Xana u swi tiva njhani leswaku nomboro yi nga avanyisiwa hi:

- 3? Loko u hlanganisa tidijiti, xik. 72 yi na tidijiti ta, $7 + 2 = 9$ naswona u nga avanyisa nomboro leyintshwa hi 3, (xik. 9 ya avanyiseka hi 3).
- 2? _____
- 5? _____



Avanyisa u tlhela u kambela nhlamulo ya wena.

$65 \div 3$ $= (60 + 5) \div 3$ $= (60 \div 3) + (5 \div 3)$ $= 20 + 1 \text{ nsalo } i 2$ $= 21 \text{ nsalo } i 2$	$21 \times 3 + 2$ $= (20 + 1) \times 3 + 2$ $= (20 \times 3) + (1 \times 3) + 2$ $= 60 + 3 + 2$ $= 65$
<p>a. $49 \div 5$</p>	
<p>b. $65 \div 5$</p>	




Ololoxa leswi landzelaka:

U fanele ku famba u ya endla ndzavisiso.
Xana u swi tiva njhani leswaku nomboro ya avanyiseka hi 4?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Swihlawulekisi

swa swilo swa 3 wa matlhelo



Languta swifaniso.

Vulavula hi vuandlalo bya minchumu leyi u tirhisa marito yo fana na xiphetherhele na xirhendzevutana.

Tibolo	Mabokisi	Tisilindara	Tiphiramidi	Tikhoni



Languta swifaniso kutani u hetisa swivulwa u tlhela u hlamula swivutiso.



a. Bolo ya

_____.



b. Hikwalaho ka yini bolo yi nga rheti?



c. Silindara ya

_____.






d. Xana silindara yi nga rheti?



Nyika mavito ya swilo leswi tirhisiweke eka xifaniso xin'wana na xin'wana.

U fanele ku vula vito ra nchumu wun'wana na wun'wana kan'we ntsena. Vula loko nchumu wolowo wu nga khunguluka kumbe wu rheta.



<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>
-------------------	-------------------	-------------------



Vula loko swilo swa 3 wa matlhelo swi ri na vuandlalo bya xiphetherhele kumbe byo khotseka.

		
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Dirowa leswi landzelaka:

Bokisi leri balansaka eka silindara	Bolo leyi balansaka ehenhla ka silindara	Silindara leyi balansaka ehenhla ka bokisi.
-------------------------------------	--	---



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Switirho swa swipandzu swa swiphemu

Switirho: 5 wa swipandzu swa phepha hi mihlovo yo hambana, xikero, tipenisele/tikhirayoni.



Endla switirho



Phepha ra Xitsemiwa xa 5

Eka xipandzu xin'we tsala marito ya: "Xiheri xin'we."

Teka xipandzu xin'wana kutani u xi petsa hi hafu hi vukheta. Kutani xi pfule. Xana u na swiphemu leswi ringanaka swingani?

Tsala $\frac{1}{2}$ eka hafu yin'wana na yin'wana kutani u tsema laha ku petsiweke kona.


Teka xipandzu xa vunharhu kutani u xi petsa hi hafu, u tlhela u xi petsa hi hafu. Xi pfule. Xana u na swiphemu swingani leswi ringanaka? Tsala $\frac{1}{4}$ eka xa-mune xin'wana na xin'wana kutani u tsema laha ku petsiweke kona. Ringeta ku endla swipandzu swin'wana swimbirhi, xin'we lexi kombisaka swa-ntlhanu



Tirhisa swiphemu swa switirho swa swiphemu ku ku pfuna ku hlamula swivutiso leswi.



I xa-ntlhanu swingani leswi ringanaka na xiheri xin'we?



I xa-nhungu swingani leswi ringanaka na hafu yin'we?



Swiphemu eka ndzhati wa mintsengo

Xipandzu lexi xi kombisa xiheri xin'we.



Xirhendzevutana lexi xi kombisa xiheri xin'we.




Avanyisa xipandzu eka swiphemu swa xa-nharhu.

Khalara n'we-xa-nharhu.







Avanyisa xirhendzevutana eka xa-nharhu.

Khalara n'we-xa-nharhu.





Khalara leswi landzelaka:

Hafu yin'we 	Nharhu-xa mune 	Mbirhi-xa-nharhu 
Mune xa ntlhanu 	Hafu yin'we 	Nharhu-xa mune 



Dirowa leswi landzelaka:

Nharhu-xa-mune u tirhisa xikwere.	Hafu yin'we u tirhisa xirhendzevutana.	Mbirhi-xa-nharhu u tirhisa yinhlamune.
Mune-xa-ntlhanu u tirhisa xirhendzevutana.	Xa-nhungu swa mune u tirhisa xikwere.	Mbirhi-xa-nharhu u tirhisa yinhlamune.



Lulamisa switirho swa wena

- Tsema xin'wana na xin'wana xa 6 wa swirhendzevutana eka Xitsemiwa xa 6.
- Tsema ntlhanu wa swirhendzevutana eka tilayini swi va swiphemu.
- Lebula xiphemu xin'wana na xin'wana:
 - o Eka tlhelo rin'we tsala xiphemu xa awara ya xiheri.
 - o Eka tlhelo lerin'wana tsala nhlayo ya timinete eka xiphemu xolexo.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Swiphemu swin'wana



Tsala Ina kumbe E-e.

- Hafu i hafu yin'we ya xiheri
- Hafu ya hafu i kotara
- Kotara i hafu ya hafu
- Hafu na tikotara swi endla xiheri
- Hafu na kotara swi endla nharhu-xa-mune



Ava phayi

Sipho, Gavaza, Andzani na Lisa va avelana phayi yin'we.



- a. Ndzi twa ndlala!
Ndzi lava hafu!

Sipho



- b. Hi swona! Ndzi ta teka kota.

Gavaza



Dirowa xiphemu xa Sipho.

Dirowa swiphemu swa Sipho na Gavaza.

- c. Ndzi ta kuma hafu ya leswi saleke.

Andzani



- d. Ndzi salele hi phayi yo tanihi kwihl?

Lisa



Dirowa swiphemu swa Sipho, Gavaza na Andzani. Dirowa hinkwaswo swiphemu swa vona swa phayi.



Ava swivumbeko exikarhi ka vana hi ku dirowa ntila kutani u swi khalara.

--	--	--	--



Vanghana va mune va avelana 5 wa swiwitsi swa liquorice hi ku ringana.

Xana un'wana na un'wana u ta amukela swingani?

Hi xihi xivutiso?

Hi tihi tinomboro?

Dirowa xifaniso.

Vanghana va ntsevu va avelana 9 wa swiwitsi swa liquorice hi ku ringana.

Xana un'wana na un'wana u ta amukela swingani?

Hi xihi xivutiso?

Hi tihi tinomboro?

Dirowa xifaniso.


Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Ku avela loku letelaka eka swiphemu

Ku na 12 wa swihlayelo



Hi vanghana vambirhi. Hi na xibye xin'we lexi avanyisiweke hi hafu.

Hi vula leswaku leyi i hafu yini'we.

Hi vula leswaku leyi i hafu yini'we.






Hi ava swihlayelo swa khumembirhi exikarhi ka hina vambirhi.

Ndzi kumile swihlayelo swa ntsevu.

Ndzi kumile swihlayelo swa ntsevu.



Endla xifaniso xa leswi landzelaka kutani u hlamula xivutiso.

Tibolo ta kaye ti aviwa exikarhi ka vanghana vanharhu.



- Nhwanyana un'wana na un'wana u ta amukela tibolo tingani?
- Nhwanyana un'wana na un'wana u ta amukela xiphemu muni?

Tibolo ta khumembirhi ti aviwa exikarhi ka vanghana va mune. Vanharhu va vanghana lava i vafana.



- Nhwanyana un'wana na un'wana u ta amukela tibolo tingani?
- Mufana un'we u ta amukela xiphemu muni?




Xana Mandla u ta amukela xiphemu muni? Xana Lisa u ta amukela xiphemu muni?

Vito ra mina i Mandla.



- Xana Mandla na Lisa va ta amukela tibolo tingani?

Vito ra mina i Lisa.



- Xana Mandla na Lisa va ta amukela tibolo tingani?



Ku avelana swiwitsi.



Vanghana van'wana va avelana swiwitsi. Un'wana na un'wana u amukela $\frac{1}{2}$ (hafu) ya phekete.

a. I maphakete mangani lama va faneleke ku ya ava exikarhi ka:

4 wa vanghana? _____ 6 wa vanghana? _____ 9 wa vanghana? _____



b. I vanghana vangani lava nga avelanaka:

4 wa maphakete? _____ 10 wa maphakete? _____ $3\frac{1}{2}$ wa maphakete? _____




Swikete swa dansi.

Vamanana na vakokwana va rhunga swikete swa dansi.

Ku kuma 1 xikete va fanele ku kuma $2\frac{1}{2}$ wa timitara (m) ta lapi.

Lapi ri durha R6 hi mitara.




a. Xana va nga endla swikete swingani hi:

5 m? _____ 10 m? _____

20 m? _____ 25 m? _____

b. I lapi ro tanihi kwihi leri lavekaka ku endla:

2 wa swikete? _____ 3 wa swikete? _____ 4 wa swikete? _____




c. Xana lapi ri durha mali muni ku kota ku endla:

1 xikete? _____ 2 wa swikete? _____ 3 wa swikete? _____


d. Xana va nga endla swikete swingani hi:

R450? _____ R825? _____ R180? _____



Mpfhuka lowu nga kona

Rito ra ndzhendzeleko ri vula ku leha kumbe mpfhuka lowu rhendzelaka xilo.



N'wapurasi u na nsimu ya xivumbeko xa yinhlantarhu.

Hi nga kuma ndzhendzeleko wa puloto hi ku hlanganisa vulehi bya matlhelo.

$$\text{Ndzhendzeleko} = 12 \text{ m} + 12 \text{ m} + 6 \text{ m} = 30 \text{ m}$$



Kuma mirhendzeleko leyi.



Xirhapa xa Veronica


Veronica u dirowa dayigiramu ya xirhapa lexi a lavaka ku byala eka xona.

- I yini ndzhendzeleko wa ndhawu ya laha a lavaka ku byala mitsembyani? _____
- Hi swihi swiyenge swimbirhi leswi nga na ndzhendzeleko lowu fanaka?

Ndzhendzeleko wa swona i yini?

_____ na _____ swi na ndzhendzeleko wa _____ m.

- U fanele ku kuma darata leyi nga ta rhendzela xirhapa hinkwaxo. Darata yi durha R50 hi mitara. Xana darata yi ta vitana mali muni? _____





Kunguhata xirhapa xa wena.

Tirhisa phepha ra giridi ro huma eka Xitsemiwa xa 7 ku kunguhata xirhapa xa wena. Kombisa mipimo hinkwayo na swimilana leswi u tsakelaka ku swi byala.



Ku pima swirhendzevutana.

Tirha na munghana wa wena.

Switirhisiwa: IO wa minchumu ya swirhendzevutana swa tisayizi to hambana ku fana na puleti, nghilazi, thepe yo namarheta, xipfalo xa bodhlela, ngoti na xikero.

1. Hlawula xin'we xa swilo swa xirhendzevutana lexi u nga ta xi pima hi ngoti.
2. Tsema xiphemu xa ngoti lexi ringanaka ku leha loku rhendzelaka xilo.
3. Sweswi teka ngoti yoleyo u yi oloxa yi hingakanya xirhendzevutana. Hlayela leswaku yi ringanela kangani.
4. Endla sweswo hi swilo swin'wana swa xirhendzevutana.
5. Tsala leswi u swi lemukaka.



Mpfhuka lowu rhendzelaka xirhendzevutana wu vitaniwa mpfhuka wa xirhendzevutana.



Mpfhuka lowu tsemakanyaka xirhendzevutana wu vitaniwa mpando-xikarhi.




Ku cincelana mali

Tlanga mintlangu leyi na munghana wa wena.

Switirhisiwa:

RIOO RIO



RIOO	RIO	RI	IOc	Ic

Bodo ya mali (Xitsemiwa xa 8), phepha na penisele, madayisi mambirhi, mali yo tlangisa (yo huma eka Xitsemiwa xa 9): mali ya phepha ya RIOO na RIO; tikhoyini ta RI, IOc na Ic.

Veka bodo ya mali etafuleni.

Bodo yi na 5 wa swiyenge swo suka eximatsini ku ya exineneni, swi ri na, RIOO, RIO, RI, IO wa tisente na 1 sente. Eka ntlangu lowu hi tirhisa 3 wa tikhologu.



Hlanganisa ku fika eka 100 wa tirhandi.

1. Mutlangi un'wana na un'wana u kuma nkarhi wa ku hoxa dayisi. Hlanganisa tinomboro timbirhi swin'we.
2. Teka nomboro yoleyo ya tikhoyini ta RI u yi veka eka xiyenge xa RI xa bodo ya wena.
3. Loko u tikuma u ri na IO wa tikhoyini ta RI u fanele u ti cinca leswaku u kuma mali ya phepha ya RIO.

$$\begin{matrix} \text{RI} & \text{RI} & \text{RI} & \text{RI} & \text{RI} \\ \text{RI} & \text{RI} & \text{RI} & \text{RI} & \text{RI} \end{matrix} = \text{RIO}$$

4. Loyi a rhangaka a hlengeleta khume ra ti-RIO ta mali ya phepha leswaku a kota ku kuma RIOO ya mali ya phepha, hi yena muhluri.

$$\begin{matrix} \text{RIO} & & \text{RIO} & & \text{RIO} & & \text{RIO} \\ & \text{RIO} & & \text{RIO} & & \text{RIO} & \\ & & \text{RIO} & & & \text{RIO} & \\ & & & \text{RIO} & & & \end{matrix} = \text{RIOO}$$

5. **Mixupulo:** Loko mutlangi a heta ku tlanga ka yena ivi a rivala ku cinca khume ra tikhoyini ta RI leswaku a kuma mali ya phepha ya RIO yin'we, kutani a lemukiwa hi mutlangi un'wana, u ta xupuriwa hi ku hakerisiwa RI. Loko mutlangi a rivala ku cinca khume ra ti-RIO ta mali ya phepha leswaku a kuma mali ya phepha ya RIOO, u fanele ku hakela RIO eka mutlangi lon'wana.



Susa ku suka eka R100 ku fika eka R0.

Tlangani ntlangu lowu fanaka kambe mi sungula hi khume ra ti-R10 ta mali ya phepha kutani mi susa ntsengo wa tinomboro ta dayisi. Mutlangi loyi a rhangaka a kuma R0 hi yena muhluri.

R100	R10	R1	10c	1c



Ku hlanganisa no susa ku fika eka R1 000.

Hlanganisa ntsengo wa dayisi eka ku hoxa kuwana na kuwana kutani u teka nhlayo yoleyo ya mali ya phepha ya R10. Loyi a rhangaka a fikelela R1 000 hi yena muhluri. Kumbe sungulani hi R1 000 kutani eka ku hoxa ka dayisi kuwana na kuwana, mi susa. Loyi a rhangaka a fika eka R0 hi yena loyi a hlulaka.



Ku hlanganisa ku fika eka R1.

Tlangani tanihi le ka ntlangu wo sungula, handle ka leswaku eka nkarhi lowu loko mi hoxa dayisi mi kuma ntsengo, tekani ntsengo wa dayisi hi tikhoyini ta 1 sente. Loko mi ri na khume ra tikhoyini ta 1c, ti cinceni mi kuma khoyini ya 10c. Loyi a rhangaka a cinca khume ra tikhoyini ta 10c leswaku a kuma R1 hi yena muhluri.



Susani tisente.

Sungulani hi R1 kutani mi susa eka ku tlanga kuwana na kuwana. Loyi a rhangaka a kuma 0 wa tisente hi yena muhluri.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

A hi yeni emavhengeleni!



Ku xavisiwa swigqhoko.

Vhengele ri xavisa swigqhoko hi 5 wa minxavo yo hambana.



							Mintsengo
Xigqhoko xa a 	R20	R20	R20	R20	R20	R20	R120
Xigqhoko xa b 	R25	R25	R25	R25	R25	R25	
Xigqhoko xa c 	R50	R50	R50	R50	R50	R50	
Xigqhoko xa d 	R75	R75	R75	R75	R75	R75	
Xigqhoko xa e 	R100	R100	R100	R100	R100	R100	

- Kuma nxavo wa swigqhoko swa rixaxa rin'wana na rin'wana.
- Mazondo u xava l xigqhoko xa rixaka rin'wana na rin'wana.

Xana u hakela mali muni hinkwayo? _____

- Buti u tirhisa R450 loko yi hlanganile hinkwayo. U xava l xigqhoko hi R100.

Hi swihi swigqhoko swin'wana leswi a swi xaveke? Kombisa 2 wa tinhlamulo leti nga kumekaka.

Kambisisa!
Ringanisa!
Lulamisa!

Nhlamulo ya 1	Nhlamulo ya 2



Ebekari.

Musa u tirhisa rhesipi leyi ku baka khhekhe ra xiponji.

Rhesipi ya khhekhe ra xiponji

Swa khhekhe: 40 g ya fulawuri ya self raising; 3 wa matandza; 50 g ya chukela ro ayisa

Leswi cheriwaka endzeni: 140 ml ya khirimi

a. Kuma leswi Musa a faneleke ku va na swona leswaku a ta kota ku baka 6 wa makhekhe.

Khekhe	Fulawuri	Matandza	Chukela	Khirimi
1	40 g	3	50 g	140 ml
2				
3				
4				
5				
6				

b. Gwajula (✓) nhlamulo leyi faneleke.

Xithinana xa 1 litara ya khirimi xi nga cheriwa eka: 10 wa makhekhe;

7 wa makhekhe; 8 wa makhekhe



Kambisisa!
Ringanisa!
Lulamisa!



Tinhlayo ta xihatla.

$10 \times 7 =$	$10 \times 70 =$	$5 \times 7 =$	$5 \times 70 =$	$70 \times 2 =$
$12 \times 4 =$	$12 \times 8 =$	$6 \times 16 =$	$5 \times 9 =$	$50 \times 9 =$
$15 \times 3 =$	$15 \times 6 =$	$10 \times 4 =$	$8 \times 4 =$	$18 \times 4 =$

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Swinwana hi switiviwa



Exitichini xa maphorisa.

Maphorisa ya ntlhanu va tirha mintirho yo hambana. Xana va le kwihl sweswi?

	Edesikeni	Ekupatiroleni	Ekhoto
Serufe			x
Maria	x		
Sam	x		
Amos		x	
Dudu			x

Tsala vito ra loyi a nga:
 Edesikeni. _____
 Ekupatiroleni. _____
 Ekhoto. _____



Siku ra mirhi.



Swikolo swa ntlhanu swa phikizana ku kuma lexi nga ta byala mirhi yo tala hi Siku ro Byala Mirhi.



= 10 wa Mirhi

Klipspruit	
Mthonjeni	
Hitekani	
Thuthong	
Mosiba	

Xana xikolo xin'wana na xin'wana xi byarile mirhi yingani?

Klipspruit	Mthonjeni	Hitekani	Thuthong	Mosiba

Xana swikolo swi byarile mirhi yingani loko yi hlanganile hinkwayo? _____




I lwangu ra njhani?

Tlilasi ya Giredi ya 3 yi endla ndzavisiso emugangeni wa yona.

Vadyondzi va lava ku tiva hi tinxaka ta malwangu etindlwini to hambana.

Va kombisa mbuyelo wa vona eka girafu leyi ya tibuloko.

Va dirowa I mfungho wa (✓) eka yindlu yin'wana na yin'wana leyi va yi vonaka.



Tithaye	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Byanyi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timhandze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Mazingi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Xana va vona malwangu mangani ya rixaka rin'wana na rin'wana?

Tithaye _____ Byanyi _____ Timhandze _____ Mazingi _____

Hi rihi rixaka ra lwangu leri tsakeriwaka swinene? _____

Xana va hlayele malwangu mangani hinkwawo ka wona? _____



Tisayizi ta swigqhoko.

Vafana va xikolo xa Juma va ambala tikepisi ta xikolo.

Tikepisi ti ta hi tisayizi ta 2, 3 na 4.

2	2	3	2	3	4	4	3	2	3	2	3
4	2	2	3	3	3	2	2	2	3	4	4
2	3	2	3	4	2	4	4	3	4	2	2
2	2	3	3	3	4	2	2	2	3	3	4
4	2	2	2	3	4	2	4	4	3	2	



Hlayela leswaku i vadyondzi vangani lava ambalaka sayizi yo karhi ya kepisi.

2 _____ 3 _____ 4 _____

Hi yihi sayizi leyi ambariwaka hi vana vo tala? _____

Kambisisa!
Ringanisa!
Lulamisa


Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____





Ku tirha hi tisentimitara



Ntila lowu khalariaiweke wu lehile ku fika kwihi?










Rhanga hi ku pimanyeta kutani u pima mintila.
Hetisa tafula.

Ntila	Mpimanyeto	Mpimo	Ku hambana exikarhi ka mpimanyeto na mpimo.



Tirhisa rhula ku dirowa mintila leyi landzelaka.

a. 10 cm

b. 7 cm

c. 15 cm



Vula loko u ta pima leswi landzelaka hi timitara kumbe hi tisentimitara.

- Ku leha ka buku _____
- Ku leha ka nyangwa _____
- Ku leha ka penisele _____
- Ku leha ka wena _____
- Ku leha ka rintihlo ra wena _____


Tsundzuka minkomiso leyi hi yi tirhisaka ku tsala sentimitara (cm) na mitara (m).



Exikarhi ka lembe u tirhisile khume ra tipenisele ta wena to khalara. Ku leha ka tipenisele ta wena a ku ri 15 cm u nga si ti tirhisa.

Endzhaku ko yi tirhisa penisele yo tshwuka yi sala yi ri 7 cm, ya xivunguvungu i 12 cm, ya xilamula i 9 cm, ya buraweni i 14 cm, ya ntima i 8 cm, ya pinki i 13 cm kasi yo basa i 15 cm.

- Hi yihi penisele leyi u yi tirhiseke swinene ngopfu? _____
- Hi yihi penisele leyi u nga yi tirhisa switsongo ku tlula hinkwato? _____
- Tsala ku leha ka tipenisele ta wena ku suka eka yo koma swinene ku ya eka leyi nga leha swinene. _____




Tinomboro ta 700 ku fika eka 800



Hlayela u tlhela u tsala.

a. Tirhisa chati leyi landzelaka ku ku pfuna ku hlayela ku suka eka 700 ku fika eka 800.

Vulela tinomboro ehenhla loko u ri karhi u hlayela.



701		704						710
					718			
	722							
				736				
741							749	
					758			
		773						
					788			790
	792		795					800

b. Tsala tinomboro leti siyiweke eka giridi leyi nga laha henhla.

c. Tsala 10 wa tinomboro leti landzelaka 750.

750; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Tsala 8 tinomboro hinkwato hi patironi ya vu-2.

762; 764; 766; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Tsala tinomboro hinkwato hi patironi ya vu-2 ku suka eka 751 ku fika eka 773.


751; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____ 773

f. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-5.

751; 756; 761; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Xana u hlayele tibuloko tingani?



Xana u hlayele tibuloko hi ndlela yihi?



Hetisa mindzhati ya mintsengo.

750			753				757		759	
							789	788	787	
					753	756	759			



Hetisa tafula.

Tsala ku suka eka nomboro leyitsongo ku ya eka leyikulu.

Tsala ku suka eka nomboro leyikulu ku ya eka leyitsongo.

776, 772, 779, 770, 778		
736, 703, 730, 713, 703		



Tsala nomboro leyi landzelaka hi marito.

788	
-----	--



Teacher: _____

Sign: _____


Date: _____

99

Tinomboro tin'wana ta 700 ku fika eka 800

Siku: _____



Kotara ya 4



Peter a ri na makhadi ya xijimela-nkoka lama landzelaka na tibuloko ta beyisi ya khume.

Mudyondzisi u kombela Peter ku kombisa 759 hi makhadi ya yena na tibuloko.

Leswi hi swona leswi kombisiweke hi Ben. U endlile yini xo hoxeka?



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$700 + 60 + 7 = 767$		



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$700 + 90 + 9 =$	$500 + 50 =$	$60 + 5 =$



Hetisa ndzhati wa mintsengo.



Ndzi nyike tinomoro hinkwato letitsongo eka 795. _____

Ndzi nyike tinomoro hinkwato letikulu eka 795. _____



Tatisa $<$, $>$ kumbe $=$.

a. 799 _____ 766 b. 745 _____ 750

c. $700 + 90 + 7$ _____ 767



Tlhantlha nomoro ya wena.

a. Aka nomoro yin'wana na yin'wana hi makhadi ya wena.

b. Tsala nkoka wa dijiti yin'wana na yin'wana. Sweswi endla leswi: Tlhantlha nomoro ya wena.

790	
689	
699	
755	
690	

Xikombiso: 799

700
90
9
799
799 = 700 + 90 + 9



Tsala mavito ya tinomoro.

668	
757	
799	
742	
691	



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Tinomboro tin'wana ta 800 ku fika eka 900

Kotara ya 4




Hlayela u tlhela u tsala.

a. Tirhisa chati leyi landzelaka ku ku pfuna ku hlayela ku suka eka 800 ku fika eka 900.

Vulela tinomboro ehenhla loko u ri karhi u hlayela.

800



801			804					810
							818	
	822							
					836			
841								849
							858	
			873					
							888	890
	892			895				900

b. Tsala tinomboro leti siyiweke eka giridi laha henhla.

c. Tsala 10 wa tinomboro leti landzelaka 800.

800; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-2.

852; 854; 856; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Tsala tinomboro hinkwato hi patironi ya vu-2 ku suka eka 807 ku fika eka 829


807; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____ 829

f. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-5.

834; 839; 844; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Xana u hlayele tibuloko tingani?



Xana u hlayele tibuloko hi ndlela yihl?



Hetisa mindzhati ya mintsengo.

830			833				837	838		
							876	881	886	
					843	846	849			



Hetisa tafula.

Tsala ku suka eka nomboro leyitsongo ku ya eka leyikulu.

Tsala ku suka eka nomboro leyikulu ku ya eka leyitsongo.

856, 853, 855, 851, 857		
898, 801, 810, 819, 891		



Tsala nomboro leyi landzelaka hi marito.

845	
-----	--



Teacher: _____


Sign: _____

Date: _____

Tinomboro ta 800 ku fika eka 900


Siku: _____

Kotara ya 4




Peter a ri na makhadi ya xiyimela-nkoka na tibuloko ta beyisi ya khume.

Mudyondzisi u kombela Peter ku kombisa 854 hi makhadi ya yena na tibuloko.



Leswi hi swona leswi kombisiweke hi Ben. Xana i yini lexi a xi endleke hi ndlela yo hoxeka?



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$800 + 80 + 5 = 885$	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

$800 + 50 + 2 =$	$800 + 90 + 7 =$	$800 + 3 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Hetisa ndzhati wa mintsengo.

889	890	891									900
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ndzi nyike tinomboro hinkwato letitsongo eka 894. _____

Ndzi nyike tinomboro hinkwato letikulu eka 894. _____



Tatisa $<$, $>$ kumbe $=$.

a. 899 _____ 898

b. 802 _____ 820

c. $900 + 70 + 5$ _____ 785



Tlhantlha nomboro ya wena.

a. Aka nomboro yin'wana na yin'wana hi makhadi ya wena.

b. Tsala nkoka wa dijiti yin'wana na yin'wana. Sweswi endla leswi: Tlhantlha nomboro ya wena.

890	
889	
802	
855	
840	

Xikombiso: 876

800

70

6

876

876

$800 + 70 + 6$



Tsala mavito ya tinomboro.

889	
825	
803	
830	
899	



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Ku pima swilo



Languta swifaniso leswi landzelaka kutani u hlamula swivutiso.



- a. Xana 1 kg ya xisibi xo hlantswa, yi vevukile kumbe yi tika ku tlula 2 kg ya xisibi xo hlantswa?

- b. Hi xihile lexi vevukaka: 500 g ya tisirili kumbe 200 g ya mabisikiti?

- c. I yini lexi tikaka: 100 g ya khirimi yo tota xikandza kumbe 1 kg ya phakete ra xitampa?



Hinkwerhu loko hi ri swin'we hi na ntiko muni?

Ndzi tika 25 kg, munghana wa mina u tika 29 kg kasi buti wa mina u tika 4,5 kg.




Xana swendliwa swi na ntiko muni?

Xendliwa xo sungula xi tika 1 kg 500 g, xendliwa xa vumbirhi xi tika 3 kg 500 g kasi xendliwa xo hetelela xi tika 2 kg 500 g.



Languta swifaniso kutani u hlamula swivutiso.



Xana ndzi nga tsala njhani 3,5 kg tanihi tikilogiramu na tigiramu?



Hetisa tafula.

Mudyondzisi wa wena u ta ku nyika swilo swa ntlhanu leswi u nga swi languta. Pimanyeta ntiko wa swona kutani u swi pima.

Xanchumu	Mpimanyeto	Mpimo	Ku hambana exikarhi ka mpimanyeto na mpimo



Xana swendliwa hinkwaswo swi na ntiko muni?

Xendliwa xo sungula xi tika 2 kg 500 g, xendliwa xa vumbirhi xi tika 1 kg 500 g kasi xendliwa xo hetelela xi tika 3 kg 500 g.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

A hi pimeni swin'wana

Masa i mpimo wo kombisa leswaku ku na nchumu wo tanihi kwihi endzeni ka xanchumu. Loko wu tele, nchumu wolowo wu ta tika ku wu fambisa.

Ntiko i mpimo wa nkoko lowu kokaka xanchumu. Nkoko i wutsongo en'wetini hikwalaho swilo swi na ntiko wa le hansi swinene.



Eka swikongomelo swa masiku hinkwawo laha misaveni, hi tirhisa mipimo yin'we ya masa na ntiko. Hi pima masa hi tikilogiramu na tigiramu.

Swikalu swo hambana.

Hi tirhisa tinxaka to hambana ta swikalu ku pima masa na ntiko.

Hi pima masa hi balansi kasi ntiko wona wu pimiwa hi xikalu xa xipiringi.

Litara ya mati yi na masa wa 1 kg.



Nhlampfi leyi yi na ntiko wa 3 kg.





Kuma ntiko wa tona.


Tsala ntiko hi kg leyi kombisiweke eka swikalu leswi swa swipiringi.


















Hi tirhisa tigramu ku pima masa wa swilo leswitsongo kumbe swilo swo vevuka na ku pima swiphemu swa kilogiramu.


$$1\ 000\ \text{g} = 1\ \text{kg}$$

Eka xikalu lexi xa xipiringi, layini yin'wana na yin'wana leyitsongo i 10 wa tigramu ta ntiko. Matamatisi ya tika 320 wa tigramu.




Xana swi na ntiko muni?


Dirowa exikalwini laha nseve wu faneleke ku ya kona nkarhi wun'wana na wun'wana.



7 kg



4 kg



6 kg



Endla kilogiramu

Engetela ku endla 1 kg (1 000 g).

- $125\ \text{g} + 250\ \text{g} + 125\ \text{g} + \underline{\hspace{2cm}}\ \text{g} = 1\ 000\ \text{g}\ (1\ \text{kg})$
- $50\ \text{g} + 30\ \text{g} + 240\ \text{g} + 60\ \text{g} + 100\ \text{g} + \underline{\hspace{2cm}} = 1\ \text{kg}$
- $57\ \text{g} + 46\ \text{g} + 243\ \text{g} + 334\ \text{g} = \underline{\hspace{2cm}} = 1\ 000\ \text{g}\ (1\ \text{kg})$
- $50\ \text{g} + 90\ \text{g} + 160\ \text{g} + \underline{\hspace{2cm}} = 1\ 000\ \text{g}\ (1\ \text{kg})$



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Tinomboro ta 900 ku fika eka 1 000




Hlayela u tlhela u tsala.

a. Tirhisa chati leyi landzelaka ku ku pfuna ku hlayela ku suka eka 900 ku fika eka 1000.

Vulela tinomboro ehenhla loko u ri karhi u hlayela.

900



901		903							910
							919		
		943				948			
981									
991							999		

b. Tsala tinomboro leti siyiweke eka giridi laha henhla.

c. Tsala 10 wa tinomboro leti landzelaka 900.

900; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

d. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-2.

946; 948; 950; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____

e. Tsala tinomboro hinkwato hi patironi ya vu-2 ku suka eka 945 ku fika eka 967.


945; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; 967

f. Tsala 8 wa tinomboro leti landzelaka hi patironi ya vu-5.

936; 941; 946; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____



Xana u hlayele tibuloko tingani?



Xana u hlayele tibuloko hi ndlela yihi?



Hetisa mindzhati ya mintsengo.

950			953				957	958		
							956	961	966	
					903	906	909			



Hetisa tafula.

Tsala ku suka eka nomboro leyitsongo ku ya eka leyikulu.

Tsala ku suka eka nomboro leyikulu ku ya eka leyitsongo.

936, 933, 935, 931, 937		
978, 907, 970, 917, 971		



Tsala nomboro leyi landzelaka hi marito.

695	
-----	--


Teacher:

Sign:

Date:

Tinomboro tin'wana ta 900 ku fika eka 1 000



Kotara ya 4



Mudyondzisi u kombela Andile ku kombisa 932 hi makhadi ya yena na tibuloko.

Leswi hi swona leswi kombisiweke hi Gugu. Xana i yini lexi a xi endleke hi ndlela yo hoxeka.

Andile a ri na makhadi ya xiyimelana koka na tibuloko ta beyisi ya khume.



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

<p>$900 + 80 + 4 = 984$</p>	<p>$900 + 30 + 2 = 932$</p>	<p>$900 + 20 + 3 = 923$</p>
--	--	--



Tsala xivulwa xa tinomboro kutani u tsala nhlamulo.

<p>$900 + 90 + 9 = 999$</p>	<p>$900 + 20 = 920$</p>	<p>$900 + 8 = 908$</p>
--	------------------------------------	-----------------------------------



Hetisa ndzhati wa mintsengo.

989	990	991								999
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ndzi nyike tinomboro hinkwato letitsongo eka 995 _____

Ndzi nyike tinomboro hinkwato letikulu eka 995. _____



Tatisa $<$, $>$ kumbe =

a. 999 _____ 998

b. 957 _____ 975

c. $900 + 60 + 1$ _____ 961



Tlhantlha nomboro ya wena.

a. Aka nomboro yin'wana na yin'wana hi makhadi ya wena.

b. Tsala nkoka wa dijiti yin'wana na yin'wana. Sweswi endla leswi: Tlhantlha nomboro ya wena.

922	
959	
980	
907	
931	

Xikombiso: 984

900

80

4

984

984

$900 + 80 + 4$



Tsala mavito ya tinomboro.

976	
905	
950	
821	
909	




Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Ku hlanganisa no susa ku fika eka 999

Kotara ya 4



Tsala xivulwa xa tinomboro eka yin'wana na yin'wana.



Hlamusela leswaku u hlayele tibuloko hi ndlela yihi.

Hlamusela leswaku u hlayele tibuloko hi ndlela yihi.



Tirhisa xikombiso ku ku letela.

50	50	50 kambirhi i 100	300	300	
200	200		3	3	



Tirhisa kwalomu ka kambirhi ku lulamisa leswi landzelaka. Tirhisa xikombiso ku ku letela.

a. $43 + 44 =$	43 kambirhi + 1	$43 + 43 + 1 = 87$
b. $81 + 41 =$		
c. $40 + 41 =$		
d. $66 + 67 =$		



Tirhisa kambirhi kumbe kwalomu ka
kambirhi ku oloxa leswi landzelaka.
Tirhisa xikombiso ku ku letela.

a. 340 kambirhi
 $= 340 + 340$
 $= 340$ kambirhi
 $= 300 + 300 + 40 + 40$
 $= 600 + 80$
 $= 680$

b. $340 + 341$
 $= 340$ kambirhi + 1
 $= 300 + 300 + 40 + 40 + 1$
 $= 600 + 80 + 1$
 $= 681$

c. $470 + 470$

d. $461 + 462$



Oloxa leswi landzelaka:



Vadyondzi va Giredi ya 2 va na nhlengeleto wa 360 wa timabulu.
 Va Giredi ya 3 va na leti nga ehansi hi 216 eka leti va Giredi ya 2 va nga na tona.
 Xana vadyondzi va Giredi ya 3 va na timabulu tingani?



Teacher:
 Sign:
 Date:

Mayelana na yindlu

Kotara ya 4



Siku ro baka

Hahani Phindi u baka xinkwa eka ovhene ya yena.

Kombisa nkarhi eka tiwachi leti.

U nghenisa xinkwa hi kotara ku bile awara ya 4.


U humesa xinkwa hi ntlhanu wa timinete ku bile awara ya ntlhanu.



Xana xinkwa xi tekile nkarhi wo tanihi kwihi ku vupfa? _____

Manana wa Ann u tirhisa ovhene ya mayikhirowevhi. Ya hatlisa swinene.

Sweswi i 16:30. Languta nkarhi wo sweka lowu vekiweke eka xirhendzelekisi xa ovhene ya mayikhirowevhi.



Xana xinkwa xi ta va xi vupfile hi nkarhi muni? _____

Xana mayikhirowevhi yi hatlisa ku tlula ovhene hi nkarhi wo tanihi kwihi? _____ wa timinete.



Mintirho ya nimixo



Hi Mugqivela nimixo Musa na Palesa va pfuna mana wa vona hi mintirho ya le ndlwini. Xana ntirho wun'wana na wun'wana wu teka nkarhi wo tanihi kwihi?



	Sungula	Heta	Swi teka nkarhi wo tanihi kwihi?
Ku lulamisa swifihlulo	6:15	6:40	
Ku hlantswa swibye	7:20	8:05	
Ku basisa khixi	8:20	9:15	
Ku basisa bavhurhumu	10:00	10:25	
Ku basisa makamara	11:30	12:15	



Ku cheleta xirhapa

Hoziphayiphi yi nga tirhisa 30 wa tilitara ta mati hi minete!


I tilitara ta mati tingani leti hoziphayiphi yi nga ti tirhisaka hi:

2 wa timinete? _____ wa tilitara.

$2\frac{1}{2}$ wa timinete? _____ wa tilitara.

5 wa timinete? _____ wa tilitara.

10 wa timinete? _____ wa tilitara.



Ku sweka xiculu xa kheri

Tata wa Babu u sweka no xavisa xiculu xa kheri. Hi vhiki rin'we, u tirhisa 750 ml ya oyili.

U tsala ehansi leswaku u tirhisa oyili yo tanihi kwihi siku na siku.

Mus	Rmb	Rnh	Rmn	Rntl	Mug	Son
 98 ml	 122 ml	 108 ml	 117 ml	 109 ml	 135 ml	 ?

a. Xana u tirhisa timilitara (ml) ta oyili tingani ku suka hi Musumbhunuku ku fika hi Mugqivela?

_____ ml

b. Xana u tirhisa timilitara (ml) ta oyili tingani hi Sonto? _____ ml

c. Bodhela rin'we ra oyili ya 750 wa timilitara (ml) ri durha R18,50.

Xana 4 wa mabodhlela ya durha mali muni? _____.



Kambisisa!
Ringanisa!
Lulamisa!



Ku tirha hi mali

Kotara ya 4




Hlayela tikhoyini na mali ya phepha.

$10 \times \text{R}10 = \text{R}10$	$20 \times \text{R}10 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$50 \times \text{R}10 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$
$10 \times \text{R}20 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$20 \times \text{R}20 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$50 \times \text{R}20 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$
$10 \times \text{R}50 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$20 \times \text{R}50 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$50 \times \text{R}50 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$
$10 \times \text{R}100 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$20 \times \text{R}100 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$50 \times \text{R}100 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$
$10 \times \text{R}200 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$20 \times \text{R}200 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$50 \times \text{R}200 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$
$100 \times \text{R}10 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$100 \times \text{R}50 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$100 \times \text{R}200 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$
$100 \times \text{R}20 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	$100 \times \text{R}100 = \text{R} \underline{\hspace{2cm}}$	



Rendzo ra xitimela.

Kgethi na 3 wa vana va yena va famba hi xitimela.
 Vanhu lavakulu na vana va hakela mali leji ringanaka.
 Kgethi u hakela hi mali leji ya phepha.



U kuma cinci ya R30.

Xana nxavo wa l thikithi i yini? Gwajula (✓) nhlamulo leji faneleke:

- a. R90 _____ b. R32 _____ c. R80 _____ d. R4,50 _____

Kambisisa!
Ringanisa!
Lulamisa!



Xiphaza xa Sandile.

Sandile u hlalisa tirhekhodi ta mali leji a yi amukelaka hi xivumbeko xa tafula.

U rhanga hi ku pimanyeta kutani a khakhuleta mali leji ngenaka ya siku na siku. Muholo i mali leji tirheriwaka kumbe leji amukeriwaka. Pfuna Sandile ku hetisa mikhakhuleto ya yena.

		Pimanyeta	Ntsengo
Musumbhunuku	$R50 + R75 + R200 + R350 + R25$		
Ravumbirhi	$R25 + R175 + R50 + R320 + R90$		
Ravunharhu	$R50 + R75 + R200 + R350 + R25$		
Ravumune	$R120 + R55 + R180 + R245 + R25$		
Ravuntlhanu	$R60 + R150 + R140 + R200 + R125$		
Mugqivela	$R50 + R75 + R200 + R350 + R25$		
Sonto			




Kuma leswaku cinci yi ta va yini.

Ku kuma cinci ya wena u nga hlenganisa mali ya nxavo wa swilo kutani u susa ntsengo eka mali ya phepha leji u hakelaka hi yona.

Xikombiso:

Palesa u xava swakudya swa R87,50.
U hakela hi mali ya phepha ya R200.
Xana cinci ya yena i mali muni?



Tirhisa mindzhati ya mintsengo ku ku pfuna ku kuma cinci.

Nxavo: R229,40

Hakela hi:



Nxavo: R305,60

Hakela hi:



Ku hlanganisa

na ku susa ku'wana ku fika eka 999

Kotara ya 4



A hi ololoxeni xiphiqo.

Gavaza u hlengeletile 234 wa switikara.
Mandla u n'wi nyikile 501 wa switikara swin'wana.
Xana u na switikara swingani sweswi?

Hi xihhi xivutiso?
Xana u na switikara swingani sweswi?


Rito ra nkoka hi rihi? Swin'wana

Hi tihi tinomboro? 234 na 501


A hi kombiseni leswi hi tibuloko ta beyisi ya khume.



Leswi Lisa a swi endleke ku ololoxa xiphiqo xa Gavaza.



Leswi endleke hi Aakar hi leswi.
U dirowile xifaniso.



Leswi mavekele ya Lisa ya tibuloko ta beyisi ya khume ya fanisaka xiswona na xifaniso xa Aakar.

Tirhisa nomboro leyi nga eka xiphiqo ku kota ku xi ololoxa laha hansi u tirhisa maendlele mambirhi lawa u ya dyondzeke.

Maendlele ya 1

Maendlele ya 2



Mintirho ya nimixo.

Thembi u hlengeta swilo swa phurojeke ya xikolo yo rhisayikila. U hlengetile 624 wa mabodhlela ya tipulasitiki na 268 wa swikotela. Xana u hlengetile swilo swingani loko swi hlanganile hinkwaswo?

Hi xihhi xivutiso? _____

Hi tihi tinomboro?	Hi rihi rito ra nkoka? Gwajula nhlamulo leyi faneleke. Rito ra nkoka ri hi byela leswaku hi: Hlanganisa <input type="text"/> Susa <input type="text"/>
Dirowa xifaniso	Tirhisa maendlele ya wena yo ololoxa xiphiqo

Vhengele ri na 900 wa maphakete ya chukela. Endzhaku ko xavisa maphakete man'wana, ku sale 659 wa maphakete ya chukela. Xana va xavisile maphakete mangani?

Hi xihhi xivutiso? _____

Hi tihi tinomboro?	Hi rihi rito ra nkoka? Gwajula nhlamulo leyi faneleke. Rito ra nkoka ri hi byela leswaku hi: Hlanganisa <input type="text"/> Susa <input type="text"/>
Dirowa xifaniso	Tirhisa maendlele ya wena yo ololoxa xiphiqo



Ku hlanganisa no susa ku fika eka 999 nakambe

Languta tidayigiramu kutani u ti hlamusela.



Hetisa leswi landzelaka:

a. $223 + 223 =$ _____.

b. $160 + 160 =$ _____.

c. $115 + 115 =$ _____.

d. $315 + 315 =$ _____.

e. $117 + 117 =$ _____.

f. $450 + 450 =$ _____.

g. $112 +$ _____ $= 224$.

h. $116 +$ _____ $= 232$.

Tsala tinomboro:

a. 12 yi engetela eka 523 i _____.

b. 540 yi va ehansi hi 15 i _____.

c. 20 yi engetela eka 576 i _____.

d. 590 yi va ehansi hi 60 i _____.

e. 537 yi va ehansi hi 29 i _____.


f. Hafu ya 300 i _____.

g. 420 kambirhi i _____.

h. Hafu ya 600 i _____.



Hlanganisa
na 125.





I yini xi endlaka | 000?

a. $200 + 150 + 50 + \square = 1000$	e. $25 + \square + 900 = 1000$
b. $1000 = 560 + \square + 400$	f. $\square + 700 + 50 = 1000$
c. $670 + \square = 1000$	g. $1000 = 420 + \square + 500$
d. $910 + 40 + \square = 1000$	h. $\square + 30 + 900 = 1000$

Lava mindyangu ya tinomboro ta + na -

Xikombiso: $125 + 600 = 725$ $725 - 125 = 600$ $725 - 600 = 125$

$123 + 77 = \square$	$\square - 77 = 123$	$\square - 123 = 77$
$650 + \square = 800$	$800 - 650 = \square$	$\square + 650 = 800$
$1000 - 250 = \square$	$1000 - \square = 250$	$250 + \square = 1000$
$56 + \square = 300$	$300 - \square = 56$	$\square + 56 = \square$
$820 + \square = 1000$	$1000 - \square = 820$	$1000 - 820 = \square$



Kambisisa!
Ringanisa!
Lulamisa!

Hlanganisa u tlhela u susa vukhume na vudzana.

a. Vukhume na vudzana

$78 + 10 =$	$149 + 10 =$	$456 + 100 =$	$987 + 10 =$
$636 + 100 =$	$801 + 100 =$	$727 + 100 =$	$612 + 10 =$
$456 - 10 =$	$749 - 100 =$	$829 - 100 =$	$987 - 10 =$
$875 + 10 =$	$709 - 100 =$	$815 + 10 =$	$903 - 100 =$



b. Makume ya xiheri (Minyandzisiwa ya 10)

$150 - 30 =$	$190 - 60 =$	$175 - 50 =$	$990 - 80 =$
$210 + 90 =$	$335 + 60 =$	$660 + 50 =$	$812 + 60 =$
$256 - 50 =$	$320 - 30 =$	$785 - 60 =$	$999 - 90 =$
$567 + 37 =$	$671 + 90 =$	$832 + 80 =$	$928 + 80 =$

Ololoxa leswi landzelaka:

$925 + 53 = \square$ $571 + 202 = \square$ $786 + 75 = \square$ $903 + 95 = \square$

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____







Swiphazamiso swa mpimo




Kuma vuandlalo

I swikwere swingani swa sayizi  leji leswi u faneleke ku swi kuma ku hetisa xivumbeko xin'wana na xin'wana? Tirhisa maendlele ya wena ku swi tirha. U nga dirowa swikwere eswifanisweni ku ku pfuna ku swi tirha.

<p>a.</p>  <p>_____</p>	<p>b.</p>  <p>_____</p>
<p>c.</p>  <p>_____</p>	<p>d.</p>  <p>_____</p>



Tshunxa xitekatekisani.



U fanele ku pima 4 wa tilitara ta mati. U na swibye swimbirhi ntsena. Xin'we xi khoma 3 wa tilitara kasi lexin'wana xi khoma 5 wa tilitara. Xana u ta swi endla njhani?


Vuthala: Ku na tindlela timbirhi ta maendlele.




Xana u vona yini?

Tibuloko tinharhu ti namarhetiwe swin'we tanihi le ka xifaniso lexi.

Loko u tlakula tibuloko leti hlanganisiweke, xana u nga hlayela swikwere swingani leswi nga ehandle?



Hlayela tikhubu.



I tikhubu tingani leti vumbaka xivumbeko lexi?



Ntlhontlho: Xitekatekisani xa nkarhi.

U na swikombankarhi swa sava swimbirhi.

Xin'we xi pima 7 wa timinete kasi lexin'wana xi pima 11 wa timinete.

Xana u nga tirhisa swikombankarhi hi ndlela yihi ku kumisisa loko 15 wa timinete ti hundzile?

Three horizontal lines for writing an answer.

Kambisisa!
Ringanisa!
Lulamisa!



Teacher:
Sign:
Date:

Tipatironi ta tinomboro: vukhume ku fika eka 900

A hi hlayeleni hi vukhume ku suka eka 810 ku fika eka 900.

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900



Tinomboro leti nga endzeni ka swirhendzevutana ti hi kombisa tipatironi ta njhani?

Leti tsondzeriweke hi xirhendzevutana xo tshwuka : Ku hlayela hi _____.	Tsala patironi: _____
Leti tsondzeriweke hi xirhendzevutana xa rihlaza : Ku hlayela hi _____.	Tsala patironi: _____



Khakhuleta.

a. $874 + 10 + 10 + 10 =$ _____	b. $858 - 10 - 10 - 10 - 10 =$ _____
c. $845 + 10 + 10 =$ _____	d. $858 - 10 - 10 - 10 =$ _____
e. $836 + 10 =$ _____	f. $866 - 10 - 10 =$ _____
g. $892 + 10 + 10 + 10 =$ _____	h. $87 - 10 - 10 - 10 =$ _____
i. $880 + 10 + 10 =$ _____	j. $855 - 10 =$ _____



Tihunyi tingani?

Ku na 10 wa tihunyi  eka nyandza yin'we. 

- | | | | | |
|----|---|---|-------|------------|
| 1 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 2 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 3 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 4 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 5 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 6 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 7 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 8 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 9 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 10 |  | = | _____ | wa tihunyi |

- | | | | | |
|-----|---|---|-------|------------|
| 10 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 20 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 30 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 40 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 50 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 60 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 70 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 80 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 90 |  | = | _____ | wa tihunyi |
| 100 |  | = | _____ | wa tihunyi |



Tinxaxa ta tihunyi.



Ku na khume ra tinyandza ta tihunyi erixaxeni = 100 wa tihunyi

1 rixaxa ra 10 wa tinyandza = 100 wa tihunyi

$$10 \times 10 = 100$$

2 wa tinxaxa ta 10 wa tinyandza = _____ wa tihunyi

$$20 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$$

4 wa tinxaxa ta 10 wa tinyandza = _____ wa tihunyi

$$40 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$$

10 wa tinxaxa 10 wa tinyandza = _____ wa tihunyi

$$100 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$$



Tinyandza tingani?

700 wa tihunyi ti endla _____ wa tinyandza.

900 wa tihunyi ti endla _____ wa tinyandza.

1 000 wa tihunyi ti endla _____ wa tinyandza.



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

Yisa eka 10 ya le kusuhi

Hi yisile tinomboro eka khume ra le kusuhi eka phepha ro tirhela leri nga hundza. Languta ndzhati lowu wa mintsengo kutani u hlamusela munghana wa wena leswi u nga ta yisisa xiswona eka khume ra le kusuhi.




Tsundzuka leswaku u fanele ku xiya vun'we loko u yisa eka 10 ya le kusuhi.



Yisa eka 10 ya le kusuhi.


114 yi ta va yini? _____

117 yi ta va yini? _____



159 yi ta va yini? _____


151 yi ta va yini? _____




Yisa eka 10 ya le kusuhi.

Dirowa ndzhati wa mintsengo wa wena.

195



945






Yisa eka IO ya le kusuhi.

U nga si katsakanya u yisa eka IO ya le kusuhi:

- Tsala leswaku nomboro leyi faneleke ku katsakanyiswa yi le xikarhi ka vukhume byihi byimbirhi.
- Kombeta hi nseve laha nomboro leyi katsakanyiwaka yi nga ta va kona eka ndzhati wa mintsengo.

a. 128 loko yi yisiwa eka khume ra le kusuhi yi ta va 130.



b. 877



c. 901



d. 566



e. 999



Yisa tinomboro leti landzelaka eka IO ya le kusuhi.

a. 161 b. 583 c. 415 d. 848 e. 612

f. 230 g. 327 h. 989 i. 534 j. 748



Xana ndzi fanele ku va na mali ya phepha ya ti RIO tingani?

Mbali na 8 wa vanghana va yena va ya eka siku ra vona ro tiphina exikolweni. Siku leri ri va koxa R4 hi munhu. Mbali u hlaysile mali a tlhela a hakelela vanghana va yena.

U yile eka muchini wa ATM a ya humesa mali. ATM yi nyika ntsena mali ya phepha. Xana u fanele ku kuma mali ya phepha ya ti-RIO tingani?

Teacher:

Sign:

Date:

Ku andzisa no avanyisa: vuntlhanu ku fika eka 100

Kotara ya 4



Hetisa dayigiramu ya nkholuko.

Leswi nghenisiwaka



nawu

$\times 5$

Leswi kumekaka



Leswi nghenisiwaka



nawu

$\times 5$

Leswi kumekaka



Hetisa tafula leri nga laha hansi:

\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5										



Khakhuleta:

12×5

$= (10 + 2) \times 5$
 $= 50 + 10$
 $= 60$

11×5

13×5

$= (10 + 3) \times 5$
 $= 50 + 15$
 $= 50 + 10 + 5$
 $= 65$

13×5



$$45 \div 5$$

$$= (40 + 5) \div 5$$

$$= (40 \div 5) + (5 \div 5)$$

$$= 8 + 1$$

$$= 9$$

$$75 \div 5$$

$$48 \div 5$$

$$= (40 + 8) \div 5$$

$$= (40 \div 5) + (8 \div 5)$$

$$= 8 + 1 \text{ rem } 3$$

$$= 9 \text{ rem } 3$$

$$13 \div 5$$




Ololoxa swiphiso leswi landzelaka:

Xirhapa xa matsavu xi na 14 wa tinxaxa ta swimilana.

Rixaxa rinwana na rinwana ri na nhlayo leyi fanaka ya swimilana.


Loko ku ri na ntsengo wa 70 wa swimilana, xana ku na swimilana swingani eka rixaxa rinwana na rinwana?



David u xavisa swisakana leswi nga na malamula ya ntlhanu eka xinwana na xinwana.

U na 85 wa malamula.

Xana a nga tata swisakana swingani?



Tipatironi ta

tinomboro: vuntlhanu ku fika eka 900

A hi hlayeleni hi vuntlhanu ku suka eka 805 ku fika eka 900.

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900



Xana tinomboro leti nga endzeni ka swirhendzevutana ti hi kombisa tipatironi ta njhani?

Leti tsondzeriweke hi xirhendzevutana xa wasi:	Ku hlayela hi _____.
Tsala patironi:	
Leti tsondzeriweke hi xirhendzevutana xa xivunguvungu	Ku hlayela hi _____.
Tsala patironi:	



Khakhuleta.

a. $875 + 5 + 5 + 5 =$ _____	b. $850 - 5 - 5 - 5 =$ _____	c. $845 + 5 + 5 =$ _____
d. $830 - 5 - 5 - 5 =$ _____	e. $886 + 5 =$ _____	f. $846 - 5 - 5 =$ _____
g. $802 + 5 + 5 + 5 =$ _____	h. $801 - 5 =$ _____	i. $853 - 5 - 5 - 5 =$ _____



Bodo ya tinomboro ta 901 ku fika eka 1 000.

901		903	904	905	906		908	909	910
911		913	914	915	916		918	919	920
921		923	924	925	926		928	929	930
931		933	934	935	936		938	939	940
941		943	944	945	946		948	949	950
951		953	954	955	956		958	959	960
961		963	964	965	966		968	969	990
971		973	974	975	976		978	979	990
981		983	984	985	986		988	989	990
991		993	994	995	996		998	999	1 000



Tatisa tinomboro leti siyiweke.

Hi kwihi ku hambana exikarhi ka tinomboro ta rihlaza na ta xivunguvungu eka rixaxa rin'we?



Hetisa tipatironi.


Xana u lemuka patironi?	Yi hlamusele.
963, 968, 973, 978, 983, _____	
944, 949, 954, 959, 964, _____	
921, 926, 931, 936, 941, _____	
956, 951, 946, 941, 936, _____	
982, 987, 992, 997, _____	
927, 922, 917, 912, 907, _____	



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____




Siku:



Swinwana hi ndzingano



Xivoni, xivoni



Tlanga na munghana wa wena mi tirhisa yjinwe ya tisele ta swiphazamiso swo thayila (leswi nga na 14, wa swiphemu) ku suka eka Xitsemiwa xa 10.


Mutlangi unwana na unwana u na hafu ya swiphemu (7 wa swiphemu) swa swivumbeko swa xiphazamiso xo thayila. Ku hava xiphemu lexi fanaka na xinwana.

Dirowa ntla exikarhi ka xiphaphana. Lowu wu ta va ntla wa ntleriselob.

Mutlangi wo sungula u veka xinwe xa swiphemu swa yena ekusuhi na ntla.

Mutlangi wa vumbirhi u veka ntleriselo wa xona eka tlhelo lerinwana ra ntla. Wu fanele ku khumba ntla kumbe xinwana xa swivumbeko leswi vekiveke.

Yanani emahlweni ku fikela loko swiphemu hinkwaswo swi tirhiswile.









Dirowa tlhelo lerinwana ra xivumbeko.





Kutani kombisa ntla wa ndzingano.







Xikombiso:



Dirowa mintila ya ndzingano eka leswi landzelaka:



Gwgjula swiphemu leswi nga na mintila ya ndzingano leji faneleke.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Tipatironi ta

tinomboro: vumbirhi ku fika eka 900

A hi hlalayeni hi vuntlhanu ku suka eka 802 ku fika eka 900.

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

Xana tinomboro leti nga endzeni ka swirhendzevutana ti hi kombisa tipatironi ta njhani?

Leti tsondzeriweke hi xirhendzevutana xa wasi:	Ku hlalaya hi _____.
Tsala patironi:	
Leti tsondzeriweke hi xirhendzevutana xa rihlaza:	Ku hlalaya hi _____.
Tsala patironi:	



Khakhuleta.

a. $872 + 2 + 2 + 2 =$	b. $820 - 2 - 2 - 2 =$	c. $844 + 2 + 2 =$
d. $832 - 2 - 2 - 2 =$	e. $883 + 2 =$	f. $842 - 2 - 2 =$
g. $801 + 2 + 2 + 2 =$	h. $815 - 2 =$	i. $846 - 2 - 2 - 2 =$

Fadzenga na ndzingano.

a. Dirwa (X) ekusahi na tinhlayo-fadzenga na (✓) ekusahi na tinhlayo-ndzingano.

914	923	916	907	929	912	911	915	
908	917	925	931	930	910	909	922	933

b. Hlamula ndzingano kumbe fadzenga.

Hlanganisa tinhlayo-fadzenga timbirhi. U kuma nhlayo _____.


Hlanganisa tinhlayo-fadzenga timbirhi. U kuma nhlayo _____.

U hlanganisa tinhlayo-fadzenga tinharhu. U kuma nhlayo _____.



Ku byala mirhi.

Leti i ndlela yinwana yo byala 48 wa mirhi eka tinxaxa leti ringandaka.



Hi nga tsala: $2 \times 24 = 48$ (2 wa tinxaxa ta 24 wa mirhi = 48) kumbe

$48 \div 2 = 24$ (48 wa mirhi eka 2 wa tinxaxa leti ringandaka swi hi nyjka 24 wa mirhi eka nixaxa).


Hlajela tinxaxa na mirhi eka xifaniso xinwana na xinwana lexi nga laha hansa.

Tsala xivulwa xa tinomboro X na \div ku yelanisa.

a.	\times _____ = _____	\div _____ = _____	
b.	\times _____ = _____	\div _____ = _____	
c.	\times _____ = _____	\div _____ = _____	
d.	Kuma ndlela yinwana yo byala 48 wa mirhi hi tinxaxa.	\times _____ = _____	\div _____ = _____
e.	Kuma ndlela yinwana yo byala 48 wa mirhi hi tinxaxa.	\times _____ = _____	\div _____ = _____

Kuandzisa no avanyisa: vumbirhi ku fika eka 100

Hetisa dayjiramu ya nkhluluko.



Hetisa tafula leri nga laha hansi:



×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2										



Khakhuleta:

$$\begin{aligned}
 12 \times 2 &= (10 + 2) \times 2 \\
 &= 20 + 4 \\
 &= 24
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 18 \times 2 &= (10 + 8) \times 2 \\
 &= 20 + 16 \\
 &= 20 + 10 + 6 \\
 &= 36
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 46 \div 2 &= (40 + 6) \div 2 \\
 &= (40 \div 2) + (6 \div 2) \\
 &= 20 + 3 \\
 &= 23
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 47 \div 2 &= (40 + 7) \div 2 \\
 &= (40 \div 2) + (7 \div 2) \\
 &= 20 + 3 \text{ nsalo } 1 \\
 &= 23 \text{ nsalo } 1
 \end{aligned}$$

$$74 \div 2$$

$$75 \div 2$$



Ololoxa swiphiqo leswi landzelaka:

Xirhapa xa matsavu xi na 32 wa tinxaxa ta swimilana.


Rixaxa rin'wana na rin'wana ri na 2 wa swimilana.

Xana ku na swimilana swingani exirhapani?

Xirhapa xa matsavu xi na 40 wa tinxaxa ta swimilana.


Rixaxa rin'wana na rin'wana ri na nhlayo lejifanaka ya swimilana.

Loko ku ri na 80 wa swimilana, xana ku na swimilana swingani eka rixaxa rin'wana na rin'wana?



Kuandzisa no avanyisa:
vunharhu ku fika eka 100

Hetisa dayjiramu ya nkholuko.



Hetisa tafula leri nga laha hansi:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3										

Khakhuleta:

$$\begin{aligned}
 12 \times 3 &= (10 + 2) \times 3 \\
 &= 30 + 6 \\
 &= 36
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 17 \times 3 &= (10 + 7) \times 3 \\
 &= 30 + 21 \\
 &= 30 + 20 + 1 \\
 &= 51
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 63 \div 3 &= (60 + 3) \div 3 \\
 &= (60 \div 3) + (3 \div 3) \\
 &= 20 + 1 \\
 &= 21
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 65 \div 3 &= (60 + 5) \div 3 \\
 &= (60 \div 3) + (5 \div 3) \\
 &= 20 + 1 \text{ nsalo } i 2 \\
 &= 21 \text{ nsalo } i 2
 \end{aligned}$$

$$96 \div 3$$

$$98 \div 3$$



Ololoxa swiphiqo leswi landzelaka:

Marlene u na 30 wa swiwitisi.

Swi andzisa ka khume eka leswi Jacob a nga na swona.

Xana Jacob u na swiwitisi swingani?

Xirhapa xa matsavu xi na 29 wa tinxaxa ta swimilana.

Rixaxa rinwana na rinwana ri na 3 wa swimilana.

Xana ku na swimilana swingani exirhapani?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Tipatironi ta tinomboro:
vunharhu ku fika eka 1 000

A hi hlaleni hi vunharhu ku suka eka 803 ku fika eka 899

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

Xana tinomboro leti nga endzeni ka swirhendzevutana ti hi kombisa tipatironi ta njhani?

Leti tsonderiweke hi xirhendzevutana xa xilamula:	Ku hlajela hi _____.
Tsala patironi:	_____
Leti tsonderiweke hi xirhendzevutana xa rihlaza:	Ku hlajela hi _____.
Tsala patironi:	_____



Khakhuleta.

a. $873 + 3 + 3 + 3 =$	b. $824 - 3 - 3 - 3 =$	c. $841 + 3 + 3 =$
d. $837 - 3 - 3 - 3 =$	e. $889 + 3 =$	f. $846 - 3 - 3 =$
g. $802 + 3 + 3 + 2 =$	h. $819 - 3 =$	i. $880 - 3 - 3 - 3 =$



Sika: _____



Bodo ya tinomboro ta 901 ku fika eka 1 000

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000



Tatisa tinomboro leti sijeweke.

Khalara tibuloko ta tinomboro leti sijeweke hi rihlaza. Khalara tibuloko to basa leti nga na tinomboro hi muhlovo wo tshwuka.

Xana u vona patironi ya njhani?




Hetisa tipatironi.

a. Hlanganisa 4 wa vanharhu eka 981.	984, 987, 990, 993
b. Hlanganisa 5 wa vanharhu eka 973.	_____
c. Susa 4 wa vanharhu eka 975.	_____
d. Susa 3 wa vanharhu eka 947.	_____
e. Hlanganisa 2 wa vanharhu eka 932.	_____

Siku:

Kuandzisa no avanyisa:
vumune ku fika eka 100

Hetisa dayigiramu ya nkholuko.



Hetisa tafula leri nga laha hansi:

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4										



Khakhuleta:

$$\begin{aligned}
 12 \times 4 &= (10 + 2) \times 4 \\
 &= 40 + 8 \\
 &= 48
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 13 \times 4 &= (10 + 3) \times 4 \\
 &= 30 + 12 \\
 &= 30 + 10 + 2 \\
 &= 52
 \end{aligned}$$

$$11 \times 4$$

$$15 \times 4$$

$$\begin{aligned}
 48 \div 6 &= (40 + 8) \div 4 \\
 &= (40 \div 4) + (8 \div 4) \\
 &= 10 + 2 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 45 \div 4 &= (40 + 5) \div 4 \\
 &= (40 \div 4) + (5 \div 4) \\
 &= 10 + 1 \text{ nsalo } 1 \\
 &= 11 \text{ nsalo } 1
 \end{aligned}$$

$$64 \div 4$$

$$49 \div 4$$



Obloxa swiphigo leswi landzelaka:



Tony u na 36 wa swiwiṽisi.

U dya 4 wa swiwiṽisi siku rinwana na rinwana.

Xana u ta dya swiwiṽisi eka masiku mangani?

David u xavisa maphakete lama nga na 4, wa mamlula endzeni ka phakete rinwana na rinwana.

U na 88 wa mamlula.

Xana u ta tata maphakete mangani?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Tipatironi ta tinomboro:

vumune ku fika eka 1 000

A hi hlaleni hi vumune ku suka eka 804 ku fika eka 900.

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900

Xana tinomboro leti nga endzeni ka swirhendzevutana ti hi kombisa tipatironi ta njhani?



Leti tsonderiweke hi xirhendzevutana xa rihlaza:	Ku hlalela hi _____.
Tsala patironi:	
Leti tsonderiweke hi xirhendzevutana xa xivunguvungu:	Ku hlalela hi _____.
Tsala patironi:	



a. $872 + 4 + 4 + 4 =$	b. $821 - 4 - 4 - 4 =$	c. $840 + 4 + 4 =$
d. $836 - 4 - 4 - 4 =$	e. $885 + 4 =$	f. $845 - 4 - 4 =$
g. $803 + 4 + 4 + 4 =$	h. $813 - 4 =$	i. $847 - 3 - 3 - 3 =$

Bodo ya tinomboro ta 901 ku fika eka 1 000.

901		903	904	905		907	908	909	
911	912	913		915	916	917		919	920
921		923	924	925		927	928	927	
931	932	933		935	936	937		939	940
941		943	944	945		947	948	949	
951	952	953		955	956	957		959	960
961		963	964	965		967	968	969	
971	972	973		975	976	977		979	980
981	982	983	984	985		987	988	989	
991	992	993		995	996	997		999	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	1 000

Tatisa tinomboro leti sijiweke.



Khalara tibuloko ta tinomboro leti sijiweke hi rihlaza. Khalara tibuloko to basa leti nga na tinomboro hi muhlovo wo tshwuka.

Xana u vona patironi ya njhani?



Hetisa tipatironi.

a. Hlanganisa 4 wa vamune eka 980.	984, 988, 992, 996
b. Hlanganisa 5 wa vamune eka 971.	_____
c. Susa 4 wa vamune eka 963.	_____
d. Susa 3 wa vamune eka 927.	_____
e. Hlanganisa 2 wa vamune eka 938.	_____

Swiphemu leswi ringanaka swa xiheri


Hafu yin'we, hi ndlela yjhi na yjhi leyji u yj tsemaka hayona.

Tsema tujinhlamune eka phepha ra mihlovohlovo (ku suka Xitsemiwa xa II).




Kambisisa tindlela to hambana to endla hafu yjinive.

1. Petsa phepha ra yjinhlamune hi hafu eka tlhelo ro leha. Tsema phepha hi hafu laha ku petsiweke kona. Xinwana na xinwana xa swiphemu leswi swa ringana hi saji. Xiphemu xinwana na xinwana i hafu ($\frac{1}{2}$) ya yjinhlamune yo sungula.
2. Petsa phepha rinwana ra yjinhlamune hi hafu ri hingakanya. Tsema phepha hi hafu laha ku petsiweke kona. Xinwana na xinwana xa swiphemu leswi swa ringana hi saji. Xiphemu xinwana na xinwana i hafu ya xiphephana xo sungula.
3. Hi yjhi ndlela yjinwana yo avanyisa phepha eka swiphemu swimbirhi leswi ringanaka? Lavisisa hi phepha na xikero, kutani u pfampfarhuta ntla wa laha u nga ta petsa no tsema kona.



Swinwana swiphemu swa xiheri leswi ringanaka.

- Loko hi avanyisa xilo eka 2 wa swiphemu leswi ringanaka, hi vitana swiphemu leswi tihafu.
- Loko hi avanyisa xilo eka 3 wa swiphemu leswi ringanaka, hi vitana swiphemu leswi xa-nharhu.
- Loko hi avanyisa xilo eka 4 wa swiphemu leswi ringanaka, hi vitana swiphemu leswi xa-mune.
- Loko hi avanyisa xilo eka 5 wa swiphemu leswi ringanaka, hi vitana swiphemu leswi xa-ntlhanu.





Tisangweji ta lanci.

Thabo na 3 wa vanghana va yena va endla tisangweji to tala ta lanci.

Va ti tsema hi xa-mune kumbe hi tikotara.

Leswi swi vula leswaku va ti tsema ti va 4, wa swiphemu leswi ringanaka.


Yinwana ya tindlela leti hi leji. Kombisa 3 wa tindlela tinwana to endla leswi.



Ku avanyisa eka tikotara

Loko hi tsema xilo eka tikotara ($\frac{1}{4}$), hi xi avanyisa eka 4 wa swiphemu leswi ringanaka.

Gwgjula (✓) swifaniso leswi kombisaka tikotara.



Kambisisa!
Ringanisa!
Lulemisa!




Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Swiphiso swa swiphemo



Bula na vanghana va wena hi swiphemo.



Ololoxa swiphiso leswi landzelaka hi ku hlamula swiphemo no dirowa swiphemo.

a. Muzaberi wa netibolo u nyika mutlangi unwana na unwana hafu ya lamula. Ku na 14 wa vatlangi.

Xana u fanele ku kuma mlamula mangani? _____

Xiphiso hi xihl? _____

Xana tinomoro kumbe swiphemo eka xiphiso hi swihl? _____

Rito na nkoka hi rihl? _____

Dirowa xiphemo.

Rito na nkoka i rito leringa ta ndzi pfuma ku hlamula matirhele lama faneleke.



Nhlamulo hi yihl? _____

b. Manana u nyikile unwana na unwana wa vanghana va mina va khumele na mina kotara ya apula.

Xana manana u fanele ku kuma maapula mangani? _____

Hi tihl tinomoro kumbe swiphemo swa xiphiso lehl? _____

Rito na nkoka hi rihl? _____

Dirowa xiphemo.



Nhlamulo hi yihl? _____

c. Ephatini ya xikolo va xavisile makhekhe lama a ma tsemwile hi swiphemo swinharhu.

Va xavisile khekhe eka 24 ya vanhu.

Va xavisile makhekhe mangani? _____

Hi tihl tinomoro kumbe swiphemo eka xiphiso lehl? _____

Rito na nkoka hi rihl? _____

Dirowa xiphemo.



Nhlamulo hi yihl? _____



Teacher:
Sign:
Date:

Swilo swa 3 wa matlhelo

Languta swifaniso.

Hi wihhi ntlawwa lowu kombisaka tibolo, t'isilindara na mabokisi?

<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 
--	--	--



Kuma swifaniso swimbirhi swa xin'wana na xin'wana kutani u swi namarheta laha hansisi.

--	--



Nkhwatihata nhlamulo leji faneleke.

- Tamatisi ri na xivumbeko xa **bolo/bokisi/silindara**.
- Nghilazi yo nwa hi yona uji na xivumbeko xa **bolo/bokisi/silindara**.
- Buku yi na xivumbeko xa **bolo/bokisi/silindara**.



Vuthwixi na ku khotseka.

Swilo swin'wana swo tiya swi na vuandlalo bya xiphepherhele. Swin'wana swi na vuandlalo byo khotseka.

		
<p>Silindara uji na tinghohe timbirhi ta xiphepherhele na nghohe yjin'we ya njhikwa.</p>	<p>Khoni uji na nghohe yjin'we ya xiphepherhele na nghohe yjin'we ya njhikwa.</p>	<p>Xirhendzevutana xi na ku khotseka ematlhelo hinkwawo.</p>



Ku khunguluka

Ehleketi hi nalela leji silindara, khoni kumbe xirhendzevutana swi nga khungulukaka hayona.

Eka 3 wa swilo leswi, hi xihhi lexi:

<p>a. nga swi kotiki ku khunguluka xi fika ekule?</p>	
<p>b. nga khungulukaka ntšena hi ntšila wo thwixama?</p>	
<p>c. nga khungulukelaka eka tlhelo rin'wana na rin'wana?</p>	



Nete i yini?

Xivumbeko xa xiphepherhele lexi petsekaka ku kota ku endla xivumbeko xo tiya xi vitaniwa nete.




A



B





Tsala letere na nete leji nga petsekaka ku endla khoni. _____
 Tsala letere na nete leji nga petsekaka ku endla silindara. _____



Swiphemu swinwana

Vula mavito ya swiphemu.

Tsala xiphemu xa swifaniso leswi nga laha hansi.

	
<p>a. I xiphemu muni lexi nga xo tshwuka? _____</p> 	<p>b. I xiphemu muni lexi nga xa rihlaza? _____</p> 
<p>c. I xiphemu muni lexi nga xa wasi? _____</p>	<p>d. I xiphemu muni lexi nga xa xitshopana? _____</p>




Hlamula swivutiso.

- Sizwe u na swiphemu swa chokoleti swa mune. U njika munghana wa yena xinwe. Xana i xiphemu muni xa chokoleti lexi a saleke na xona? _____
- Yasmin u na malamula mambirhi. U avelana na Ann. Xana u sale na xiphemu muni? _____
- Maria u xava 5 wa switina swa chokoleti. U tivelela i xitina, u njika Mahomed 2 wa switina a tlhela a njika buti wa yena 2 wa swona. Xana Maria u tivekele xiphemu muni? _____

Siku _____

Khumbi ra swiphemu.




Rixaxa rinwana na rinwana ri avanyisiwe eka swiphemu leswi ringangka. Rixaxa ra le hansi ri avanyisiwe eka xa-khumibirhi ($\frac{1}{2}$). Lebula tinxaxa letinwana hi xiphemu lexi faneleke.

Tirhisa rhula ya wena kumbe makumu yo thwixama ya phepha ku kuma leswaku hi swihi swiphemu leswi ringangka, no ku pfuna ku hlamula swivutiso leswi.

Ku suka eka khumbi ra swiphemu, kuma tindlela hinkwato to endla:

- hafu yinwe $\frac{1}{2}$ _____
- xiheri (l) _____
- nharhu-xa-mune $\frac{3}{4}$ _____

Kambisisa!
Ringanisal
Lulamisa!



Ku endla mitlawa na ku avela kunwana



Mikhakhuleto ya xihatla.


Lava mihlanganiso.

$30 \div 3 =$ _____	$15 \div 3 =$ _____	$60 \div 3 =$ _____
$150 \div 3 =$ _____	$24 \div 4 =$ _____	$240 \div 4 =$ _____
$120 \div 4 =$ _____	$12 \div 4 =$ _____	$40 \div 5 =$ _____
$400 \div 10 =$ _____	$400 \div 5 =$ _____	$18 \div 2 =$ _____
$36 \div 2 =$ _____	$72 \div 2 =$ _____	$72 \div 8 =$ _____



Avani leswi saleke.

Jabu na Lebo va lava ku avelana 13 wa swiphemu swa chokoleti. Xana unwe u ta kuma swiphemu swingani?



Va nga kota ku avelana ntsena 12 wa swikwere swa xiheni. Uhwana na unwana u kuma swiphemu swa ntsevu. Xiphemu lexi nga sala xi phemiwa hi hafu, kutani unwana na unwana u na $6\frac{1}{2}$ ya swiphemu.

- a. Ephatini 25 wa swiwitsi swa chukela swi awiva exikarhi ka 10 wa vana. Ava hi mfanelo! Dirowa swifaniso ku ku pfuna.



Uhwana na unwana u kuma _____ wa swiwitsi.

- b. Ava 37 wa swiwitsi exikarhi ka 4 wa vana.

Uhwana na unwana u kuma _____ wa swiwitsi.

- c. Ava 48 wa swiwitsi exikarhi ka 5 wa vana.

Uhwana na unwana u kuma _____ wa swiwitsi.

- d. Ava 73 wa swiwitsi exikarhi ka 10 wa vana.

Uhwana na unwana u kuma _____ wa swiwitsi.





Swiphemu swa tanigiramu

Tanigiramu i xiphazamiso xa khale xa machajuna lexi endliwaka hi 7 ya swiumbeko swa xiphepherhele, leswi vitaniwaka titani, leswi hlanganiswaka hinkwaswo ku vumba swiumbeko swo hambana.

Swiphemu eka tanigiramu.



	Languta xiphazamiso xa tanigiramu. Yinwana na yinwana ya tinhlanharhu timbirhi letikulu i xiphemu muni xa xiheni xa xikwere? (Pinki exifanisweni lexi.)	_____
	Loko u petsa yinwe ya tinhlanharhu letikulu eka swiphemu swimbirhi leswi ringanaka, xiphemu xinwana na xinwana xi ringana na yinlanharhu ya saji ya le xikarhi (xitshopana exifanisweni). Xana yinlanharhu ya le xikarhi i xiphemu muni xa xikwere xa xiheni?	_____
	Loko u petsa yinlanharhu ya le xikarhi eka swiphemu swimbirhi leswi ringanaka, xiphemu xinwana na xinwana xi ringana na tinhlanharhu timbirhi letitsongo (rihlaza exifanisweni lexi). Xana yinlanharhu leyitsongo i xiphemu muni xa xikwere xa xiheni?	_____
	U nga hlanganisa tinhlanharhu timbirhi letitsongo ku endla xikwere lexitsongo. Xana xikwere lexitsongo i xiphemu muni xa xikwere xa xiheni (wasi exifanisweni)?	_____
	U nga hlanganisa tinhlanharhu timbirhi letitsongo ku endla pharalelogiramu. Xana pharalelogiramu i xiphemu muni xa xikwere xa xiheni?	_____

Ku tirhisa tanigiramu.

Tsena titanigiramu timbirhi eka Xitsemiwa xa 12 kutani u tsala vito ra xiphemu xinwana na xinwana xa xikwere xa xiheni. (Leswi i swiphemu swa Tanigiramu ya ntujiso. Tsala vito ra wena endzhaku ka xiphemu xinwana na xinwana leswaku u ta kota ku kuma swiphemu swa wena loko ntlangu wu henile.



Ntlangu wa swiphemu swa minwavelo leji nga tekiki tlhelo.



Tlanga na 4-8 wa vatlangi mi tirhisa swiphemu swa nwana swa tanigiramu.

- Vatlangi va nyiketana ku va muaveri.
- Muaveri u teka xiboho xa xiphemu lexi faneleke ku nghenisiwa hi mutlangi unwana na unwana eka switirhisiwa
- Mutlangi unwana na unwana u vhumba loko khoyini yi ta wa hi nhloko kumbe hi ncila, kutani muaveri u hoxa khoyini.
- Muaveri u ava switirhisiwa hi mfanelo exikarhi ka lava vhumbeke swona. (A nga fanela ku xavisa xiphemu xinwe kumbe swo tala ku kota ku kuma swinwana swa nkoka lowu ringanaka.)
- Leswi sadaka swi nga koteki ku awiwa swi tshama enkweneni swi yimela ku tlanga loku landzelaka.
- Vatlangi hinkwavo va kambisisa loko ku ava ku endlwe hi ndlela leji faneleke.
- Loko mutlangi a kuma xihoxo, muaveri u hakela ndziho wa $\frac{1}{8}$ wa xikwere xa xiheni eka mutlangi loyi a nga rhanga a kuma xihoxo.
- Mutlangi loyi a nga niki na swiphemu a nga teka swinwana na swinwana swa leswi saleteke enkweneni.
- Ntlangu wu ya emahlweni ku fikela loko mutlangi unwana na unwana a vile muaveri.



Nazi ta hoxa yinlanharhu yinwe lejikulu.



Mibirhi xa rhungu xi ringana na nwe xa mune. Nazi nga hoxa xikwere na pharalelogiramu.






Kupima vundzeni



Hi, kwehleleka ka wena xana i tikhapu tingani leti nga tataka xibye lexi?

Tirhisa xibye xo chela xa bodhlela ra pulasitiki na khapu.



Khapu (250 ml)



A wu boheki ku vula tilitara kumbe timilitara.

xibye xo chela xa 1 litara



Endla litara.

Kuma ndlela yo endla litara hi ku tirhisa ntalo wo hambana wa swihalaki.

Xivulwa xa tinomboro: $500\text{ ml} + 500\text{ ml} = 1000\text{ ml (1 l)}$



Xivulwa xa tinomboro _____ = 1000 ml (1 l)

Xivulwa xa tinomboro _____ = 1000 ml (1 l)

Xivulwa xa tinomboro _____ = 1000 ml (1 l)

Xivulwa xa tinomboro _____ = 1000 ml (1 l)

Loko hi tsala mifungho ya metriki, hi siya ndhavu lejitsongo exikarhi ka ajiji, yo hetelela na mifungho. Xikombiso, hi tsala 3 l ku nga ri 3l; 299 g ku nga ri 299g; 15 km ku nga ri 15km.



Vundzeni bya khapu i 10 kasi vundzeni bya khapu lexi taleke i l.

I yini vundzeni bya khapu yinwana na yinwana lexi taleke?



Lepula ri tata khapu ku fika eka xikhamdlu xo sungula.



Three measuring jugs with empty boxes next to them for measurement.





Hi pima ntalo lowutsongo wa swihalaki hi **timilitara (ml)**.

Khapu yo pima murhi yj khoma 10 ml, leswi swi nga swilepulana swimbirhi.


Hi pima ntalo lowukulu hi tilitara (l).

Ku na gidi rin'we na timilitara eka litara.




Swihalaki swo tanihi kwihi?

Ku na ti-ml ta swihalaki tingani eka jeke yinwana na yinwana?



Swihalaki swo tanihi kwihi?

Swahata tikhapu ta mirhi ku kombisa ntalo eka yinwana na yinwana.





Pima kutani u chela

Entlangwini

Hi nkarhi wa ku wisa mutlangi un'wana na un'wana u nwa $\frac{1}{4}$ ya litara ya juzi.



- a. I vatlangi vangani lava nga avelandaka? I litara 4 wa tilitara $2\frac{1}{2}$ wa tilitara
- b. Xana ku laveka juzi yo tanihi kwihi eka: 8 wa vatlangi 9 wa vatlangi 12 wa vatlangi

Tilitara na mililitara (ml)

1 litara = 1000 ml $\frac{1}{2}$ ya litara = ml $\frac{1}{4}$ ya litara = ml
 125 ml = ya litara 50 ml = ya litara

Endla hafu ya litara

Fungha (✓) 3 wa mitsengo leji hlenganaka uj endla hafu ya litara.

120 ml	140 ml	160 ml	28 ml	240 ml

Masi ya ku lulamerile!

Ava 4 wa tilitara ta masi exikarhi ka:

- a. 8 wa vana N'wana un'wana na un'wana u kuma wa tilitara
- b. 16 wa vana N'wana un'wana na un'wana u kuma wa tilitara
- c. 12 wa vana N'wana un'wana na un'wana u kuma wa tilitara



Bara ya juzi ya Bongji

Eka I jeke. Bongji u tir-hisa kotara yin'we ($\frac{1}{4}$) ya khapu ya juzi na 2 wa tikhapu ta mati. Kuma leswaku Bongji u tir-hisa juzi na mati swo tanihi kwihi ku endla 5 wa tijeke ta juzi.

Tijeke	1	2	3	4	5
Tikhapu ta juzi	Kotara yin'we ya mati ($\frac{1}{4}$)				
Tikhapu ta mati	2				

Endla litara



50 ml	100 ml	200 ml	250 ml	500 ml

I swibye swingani swa xin'wana na xin'wana lexi lavekaka ku endla litara?

- a. $\times 100$ ml b. $\times 200$ ml c. $\times 250$ ml
- e. $\times 500$ ml f. $\times 50$ ml



Loko xinkhubyana xi herile.

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$


Xinkhubyana xa Thandi xi herile. Ku na swo nwa leswi saleke.

- Ku sale juzi ya xitshopana yo tanihi kwihi?
- Ku sale juzi ya xivunguvungu yo tanihi kwihi?
- Thandi u hlenganisa tjuzi letimbirhi.
- Xana a nga tata tijeke tingani?







Kambel Ringanisa! Lulamisa!

Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____


Xitsemiwa xa 5



Xitsemiwa xa 6



Xitsemiwa xa 7




Xitsemiwa xa 8



Ic	
IOc	
RI	
RIO	
RIOO	

Xitsemiwa xa 9


RIOO	RIOO	RIOO	RIOO
RIOO	RIOO	RIOO	RIOO
RIO	RIO	RIO	RIO
RIO	RIO	RIO	RIO
RIO	RIO	RIO	RIO
RIO	RIO	RIO	RIO



Xitsemiwa xa IO



Cut-out II



Cut-out 12

